

KOKANGAMA YA SANGO MALAMU

Shora KUETU

MAKAMBO EZWAMI NA KATI

.....
KOBANDA

MOKAPO YA LIBOSO

LISESE YA MWINDA MPE MBEKI

I – Mbeki ya yambo: lingomba ya katoliko ya roma

- 1 Makomi ya ba tata ya eklezia
2. Ba bokutani
3. Ba sakramento ya lingomba ya katoliko

II – Mbeki ya mibale : lingomba ya misioni

1. Babandisi ya lingomba ya misioni
2. Ba solo ya biblia ekangami na mbeki ya lingomba ya misioni

III- Mbeki ya misato: lingomba ya bato bamibulisi

IV- Mbeki ya minei: lingomba ya bato na molimo

V- Mbeki ya mitano : mangomba ya bolamuki

KOKANGAMA YA EKLEZIA NA BABYLONA MPE BASAKOLI NA YE YA LOKUTA

I- bokotisami ya babylona kati na lingomba ya boklisto

1. Babylona ya monene
2. Babylona, mama ya bandumba ya mokili

II- Kokangama ya baklisto na basakoli ya lokuta

1. Likebisi na ntina ya filosofi mpe lipengui

4. Kokangama ya nsango malamau

2. Diotrèphe, ndakisa ya lolenge ya mosakoli ya lokuta

3. Bilembo ya basakokli ya lokuta

4. Ba miango ya kopengwisa ya basakoli ya lokuta

Chapitre 3

Mokapo ya misato

KOKANGAMA YA EKLEZIA NA LISUMU, BONKOKO MPE MOBEKO YA MOSE

I- Kokangama ya ba eklezia na lisumu

1. Lisumu ezali nini ?
2. Lolenge nini koyeba ete okangami na lisumu ?

I- Kokangama ya ba eklezia na bonkoko

III- Kokangama ya ba eklezia na mobeko ya Mose

1. Kozanga boyebi ebomaka !
2. Ba lolenge ekeseni ya mibeko na nse ya kondimana ya kala
3. Eteni ya zomi, mpaku ya baklisto
4. Lisese ya vinyo mpe bi bulubulu
5. Suka ya mobeko ya Mose

Chapitre 4

Mokapo ya mineyi

MAKABO NA NSE YA MOBEKO MPE NA NSE YA NGOLU

I- Makabo na nse ya mobeko

II- Makabo ebimisami na basakoli ya lokuta

III- Makabo na nse ya kondimana ya sika

1. Kotonda nkolo
2. Makabo nini esengeli kopesama na nse ya kondimana ya sika ?
3. Lolengi nini kopesa ?

KOSUKISA

KOBANDA

Bomoni solo ete ba eklezia mingi oyo ebengami ya boklisto bizali kotambuisama lolenge makomi ezali kosenga te.

Soki tokokanisi masanga na makomi mosantu, tokomona ete masanga ekabwani mosika mpenza kolandisama na eklezia ya yambo. Solo ezali koteyama lisusu te, mateya ya bomoto mpe bademona bizwi esika ya solo. Bopengui nionso ya makasi oyo ememi baklisto mingi na kobima kati na masanga mpo nakobomibongisa na ba eklezia ya ndako.

Na yango, eklezia ebengami mpo na kongengisa mpe kotalisa Klisto epayi na bato, kasi ezali komitika kobebisama uta bantango mingi na bilulela mpe motambo ya bozwi mbano, komikotisa kati na makambo ya mokil mpe masumu lolenge na lolenge. Boyokisami nsoni monene na balolenge ekeseni bizali kominasama na mpuasa. Na boye, mingi mingi batambuisi ya baekezia bazali kozuama na ekobo, kobwana libala mpe kobala basi mosusu, lokoso, lolendo mpe kotondisama na bomoto na bango moko kino komimonisa lokota bato ya lokumu ya mokili. Nzoka nde, tokoki komitungisa te na ntina etali boyokisami nsomi mpo makambo nionso wana ekangami elongo na bopengwi esakolamaki na nkolo yesu mpe ban toma na ye.

To mikundola na ntina etali Eklezia ya libandeli oyo emikitisaki mobimba kati na Klisto, ezali kobikela kati na kimosantu mpe nkembo ya nzambe.

Ba oyo bazalaki kobikela kati na lisumu na masanga bazalaki kotiyama pembeni na lombango nionso na ndakisa ya Ananias mpe Saphira.

Bantoma bazalaki bato nakomikitisa : bazalaki ata na palata to wolo te (Misala ya bantoma³), nzonkande epokalami ya monene ezalaki komonisama kati na bomoyi na bango. Bokeseni monene ezali komonisama elongo na kotalaka bantoma ya lelo oyo bazali palata mpe wolo, kasi bazali babola na ndenge ya molimo mpo ete batiki bolingo na bango ya yambo : oyo etali solo.

Na mikolo na biso, solo ekangemi na bozangi bosembo epayi na ba oyo mpenza basengeli kobundela yango. Mingi kati na biyamba bibengami ya boklisto mpe biteyelo ya teyoloji bizali koteya masapo ya filozofi mpe ya kibomoto oyo esimbami na na makambo ya mokili oyo kasi na liloba ya nzambe te. Mobulangano monene ezwami kati na bana ya nzambe. Bamingi bakangemi na lingomba, na bonkoko, mpe na lisumu, na boye mbongwana ya solo ezali lisusu te.

Kasi, botondi epayi ya nkolo, mopepe ya bolamuki ezali kobeta na biteni minei ya mokili mpe ba oyo babongisami mpo na lobiko bazali kozanga malembe malembe na ndako ya tata. Ba mingi kati na ba oyo batiki masanga maye

mazongi sima, bazali koluka kososola miango oyo epesaki moyini nzela ya ko konza ebele ya ba eklezia.

Ekozala na bongo ntina ya likambo oyo tokoyekola na buku oyo, oyo na zali kolikia ete, ekozala na ngolu ya nzambe, esaleli ya bokangwami na ntina etali bozangi boyebi mpe liziba ya lipamboli mpo na motangi nionso.

Shora KUETU

MOKAPO YA LIBOSO

Lisese ya mwinda mpe mbeki

Solo mpenza likambo oyo ebungisama na makanisi na bino te, nkolo azalaki kopesa mbala mingi malakisis na ntina ya ba solo minene na nzela ya masese. Ezala ki kosalama mingi ntango amonisami liboso na balolenge mibale ya bato : ebele ya bato mpe bayekoli.

Liloba oyo ebele ya bato ewuti na liloba « ochlos » na monoko ya bahela elimboli bato oyo basangani na ndenge ya mobulu. Ebele ya bato esangisi bato lolenge nionso ya bato : ba falizayi, ba sadukayi, bakomi mpe bato na lingomba ya herode oyo bazalaki libako malamumu mpo na kobomisa Yesu, kozanga kobosana baoyo bazalaki kolanda bobele mpo na matomba na bango moko (lobiko ya bokono, bikamwisi ...)

«Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné» Matthieu 13:10-11.

Nkolo azalaki kolobela ebele ya bato na masese mpo baboyaki koyoka solo. Na yango, lokola asengelaki kosala kaka lotomo na ye na mbula misato, azalaki kobimisa na polele nionso te ba solo liboso ya ebele ya bato kobanagaka ete abomama libosos na ntango oyo tata akataki.

Lolenge ya mibale ya bato esangisaki bayekoli, epayi na bango Yezu azalaki kolimbola bibombameli ya bokonzi. Toko kundola lisese ya mwinda mpe mbeki oyo ezali kotalisa lisakoli ya bokangemi ya solo epayi na bato.

«Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière» Luc 8:16.

Lisese oyo, moboko ya malakisi na biso, ata ekoki komonana pete, ebombi ba solo ya motuya mpo na Eklezia ya ntango ya suka.

Na mokapo oyo tokoki kibimisa bilembo mingi ya biloko oyo bilobelami kati na yango : mwinda, mbeki, chandelier mpe ndako.

- Mwinda

Mwinda oyo elobelami awa elakisis liloba ya nzambe. *«Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier» « NZEMBO 119 :105 »*

Ezali bongo liloba ya solo, sango malamumu to mpe Yesu Kristo, liloba oyo emikomisasi moto. Tosimba lisusu ete liloba ya esakweli ekokisami na mwinda oyo ezali kongenga na esika ya molili. (2 PETELO 1 : 19)

- Mbeki

«Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre» « 2 Timothée 2/ 20-22 »

Ba mbeki ya palata, ya mabelé mpe ya libaya bizali bililingi ya basumuki oyo bazali kosalela bomoyi na bango na ndenge ya mabe mpe bambeki ya wolo bikokisami na baklisto. Ba mbeki oyo ya mosala ya pamba bizali kolebela lisusu lingomba mpe ebele ya biyamba na yango (nionso oyo esuki na maloba « ismes » : lingomba ya katoliki ya Roma, lingomba ya ba misioni, bongo na bongo...) bakisa lisusu bonkoko, basakoli ya lokuta, bongo na bongo. Masanga ya ki boyambi oyo bato basali bizali bambeki ya solo bizali kokanga solo mpe ko fandisa bana ya nzambe na bokangemi mpe bozangi boyebi. Moto azali mbeki oyo nzambe abongisà mpo azala efandeli ya molimo mosantu. (Ba efezo 2 : 22)

«O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Romains 9:20-21.

- Chandelier

Chandelier ezali esaleli ebandaki komema chandelle. Kati na tabernacle, na eteni ya sud ya sanctuaire, moko ezalaki kosimba minda sambo (Exode 25 : 31- 40 ; 40 : 24 ; levitique 24 : 2- 4). K ati kati na yango ezalaki na nzete moko ezalaki kobimisa ba branches ya wolo.....

Na se ya kondimamna ya sika, chandelier ezali elilingi ya Eklezia, polé ya mokili (Matthieu 5 : 14). Lolenge moko na chandelier esengelaki kongengisa tabernacle ntango nionso, Eklezia ebengami mpo na kongengisa mokolo tango nionso.

«Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises» Apocalypse 1:19-20.

Na mbotama ya Eklezia, Kristu, mwinda, azalaki na kati kati ya chandelier, elingi koloba Eklezia (Apocalypse 1 : 13). Yesu azalaki polé ezalaki kongengisa libota na ye, yango wana bikamwisi, kobongola motema mpe kokangolama ezalaki komonana ntango nionso. Ba sekele ya mitema ya bato mpe misala ya molili ezalaki kobimisama na mpwasa mpo Kristo azalaki mwinda wana ezalaki kongengisa libota na ye (Actes 5 ; 1Corinthiens 14 : 23-25).

Bosukisi ya mikanda mikomamaki epayi ya ba eklezia sambo ya Apocalypse ezali somo mpo Kristu azali komonana libanda ya Eklezia, azali lisusu na kati kati ya ba chandeliers sambo te kasi libobso ya ekuke (Apocalypse 3 : 20). Polé ya sango malamumu ekangami kati na ba mbeki ya biyamba lolenge na lolenge (kimisioni, lingomba ya ba luteriens, lingomba ya ba pentecotistes, lingomba ya ba methodistes, lingomba ya ba katoliki, lingomba ya ba anglicans, lingomba ya ba orthodoxes...) oyo bato basali mpe na kati na yango solo ekangemi.

Moko moko ya biyamba ezali kotanga biblia na maneti na ye, elingi koloba bazali kolimbola yango na lolenge ya bokeseni, kolandisama na makanisi ya bopengwi, ya kobebisama mpe ya kibopagano mizali kolakisama na ba baeteyelo na bango ya theoloji.

- Ndako

Ndako elakisi mokili, nzonkande biblia elobi na mokanda ya Yoane ya liboso 5 : 19 ete tozali ya nzambe mpe mokili mobimba ezali na se ya nguya ya moto na mayele mabe. Ezali mpasi, na ngonga oyo, ba Eklezia mingi mpe ba lotomo mingi bizali mpe na nse ya molili mpo basali kobima na etinda ya chandelier oyo ezali ya kongengisa bato (Matayo 5). Kati na mokapo oyo, liloba « mokili », « cosmos » na kihela, elimboli kobongisama malamumu malamumu mpe elongobani ya molongo, ya bo yangeli.

Yango elobi mpenza ete, biyangeli nionso nionso ya mokili bizali na nse ya bokonzi ya Satana. Na yango, kati na sango malamumu ya luka 4 : 5-8 , tozali komona ete zabolo alakaki Yesu kopesa ye boyangelami ya bikonzi mokili soki ondimaki kogumbamela ye.

Molili oyo ezipi mokili ezali komonana polele na kokweisama makasi ya bizaleli.

Ezali pete na komona kotombwama na mbango makasi ya mabe kati na ba sociétés na biso ya sika. Bato bazali kosepela te lolenge oyo bazali mpenza kino bamosusu bamisalisi ba mapasu minene mpe ya makama mpo na kobongolama binama ya nzoto. Mibeko ya mabe mizali kozwama mpe kosakolama mpo na kopesa nzela na basi na basi to mibali na mibali babalana, kino kopesa bango lotomo ya kozwa mikumba ya bana oyo baboti te. Koleka mabe lisusu, batata mpe bamama ya mabota bazali kosangisa nzoto na bana na bango. Na bongo , lolenge nini koyokisama somo te liboso ya ba nsango minene oyo bapanzi sango

bazali kolobela mokolo na mokolo na miso na biso(koboma mabala , kopona bikolo , koboma , komiboma , kolongola ba zemi , koboma baboti , kosangisa nzoto na bana mike, kozwa basi na makasi , kolia misuni ya bato , koluka koboma bato , bitumba , kobeta masai na ba eteyelo , kokanga bato , kobotola bato biloko na makasi, mpe bongo na bongo...) ?

- Ndenge

Likambo ya kokamwisa ezali ete bato bazali komikotisa na mobulangano mpe kokweisama ya bizaleli na komonaka kino wapi bisaleli ya bopanzi nsango etondisami na elobeli ya nkanda, nkanda ya nzoto mpe ya bosangisi nzoto.

Na yango, na mobu 2008, nsango epesamaki ete Joseph Fritzl, moto ya mboka Autriche ya mibu 73, akangisaki mwana na ye ya mwasi na ndako mpe azwaki ye na makasi mpo na bosangisi nzoto na ye bambula wuta bambula ntuku mibale na minei, mpe abotisaki ye bana sambo. Kala mingi te, na mboka Royaume uni, Vannesa George, mama ya libota mpe mosungiya bana, awuti kokangama na kosalaka ekobo na bana mike pene na zomi, kati na bango bana na ye moko mpe bazwami, mpe na kolakisaka na nzela ya internet bilili ya makambo oyo ya bosoto.

Na tembe te, lisumu emati makasi koleka ntango ya Sodome mpe Gomorhée na ekeke na biso.

Kolandisama na mokanda ya LUKA 11/ 21, Satana azali moto ya makasi oyo azali kobatela ndako na ye (mokili), na yango ezali motuya mpenza mpo ete Eklezia eyanola na ebiangeli na yango ya kongenga na komemaka solo kati na bisika ya molili oyo ezali elilingi ya ndako (2 Pierre 2 : 19).

«Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain» Bafilipi 3 : 14 - 15

I. MBEKI YA LIBOSO : lingomba ya katolika ya Roma

Mpo na kososola epayi wapi bopagano ya Eklezia ewuta mpe botiami ya Mbeki oyo ya yambo, totala nanu malamumu makambo esalamaki kala.

Pene na nsuka ya ekeke ya yambo, (libulu) esalamaki ntango bantoma ya nsuka, Paulo na Yoani, bakufaki. Mpo na kozipa libulu wana, etuluku ya batambwisi oyo bazali likolo ya bandimi pamba ebandaki. Masanga oyo ekambami na molimo kopesaka moto nionso nzela ya ko kabola makabo ebandaki kokufa mpe masanga ya Eklezia ekomaki kolandisama na molongo ebongisami na bato.

Na ekeke ya misato, bokeseni kati na batambuisi mpe bandimi pamba epanzanaki na lombango moko ya kokamwisa. Ebongiseli ya kotambwisa bato na ndenge ya kokonza na komekolaka bosangani ya lolenge ya lingomba ya bapagano mpe balewi emonisamaki polele. Nionso oyo epesaki nzela na kotombwama ya bato babongisami mpo na mangomba, bato bazwami kati kati ya Nzambe mpe libota (bato)

Liboso ya ba mbongwana oyo, moklisto ya solo mpe oyo atondisami na molimo mosantu aboyaki kotosa ebongeseli ya bokambi oyo ekokani na maloba ya nzambe te mpe ya bademona oyo ezali kopekisa ye na kosalela na pete nionso makabo na ye ya molimo.

Pene na ekeke ya minei, Eklezia emikomitisaki kati na makambo ya mokili mpe etamboli na yango ebebisamaki. Bobele na eleko wana, bateyi mingi ya bapagano bamikomisa ba klisto, yango epesaki nzela na bokotisami ya makanisi ya filosofi ya kibopagano kati na masanga ya baklisto.

Na bongo, bamoko kati na ba oyo bangwanaki sika na Eklezia ya yambo bazalaki liboso ba filosofe mpe bateyi bapagano. Na mawa nionso, mingi kati na bango bakomaki bato na boyekoli makambo ya nzambe. Bayebani na kombo ya « batata ya Eklezia » mpe bazalaki bakomi ya mikanda mingi ya moboko ya mateya oyo ezali koteyama na ba Eklezia ya ntango oyo.

Ba moko kati na « batata ya Eklezia » bazalaki bobele balakisi ya lokuta oyo Paulo, Petelo, mpe bantoma mosusu basakolaki na ntina etali koya na bango. Na makomi na bango mpe masanga ya mangomba esangani, babongolaki moboko oyo likolo na yango Eklezia etongami (Ephesiens2/20)

«Quand les fondements sont renversés, Le juste, que ferait-il ?» Nzembo 11 : 3

1. Makomi ya « batata ya EKLEZIA »

Na ntango ya Yezu mpe bantoma, makomi mosantu misangisaki babuku ya Ebandeli kino mosakoli malaki. Yezu apesaki etinda epayi ya ba yekoli na ye bakende kopalanganisa malakisi na ye : «Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit» Matayo 28/19-20

Na boye Kristo afandisaki yambo bosolo ya makomi ya Kondimana ya sika na kobendaka likebi ete apesaki naino emoniseli nionso wana ntango nioso oyo asalelaki lotomo na ye awwa na nse: *«J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant» Yoani 16:2*

Yango wana, alakaki boyei ya Molimo mosantu oyo asengelaki kobakisa emoniseli ya biblia :

- Na ntina etali makambo eleki : *«il vous rappellera tout ce que je vous ai dit»* Yoani 14/26
- Na ntina etali malakisi : *«il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité»* Yoani 14/26 mpe Yoani 16/13
- Na ntina etali bisakweli : *«il vous annoncera les choses à venir»* Yoani 16/13

Molimo mosantu aponi bantoma zomi na mibale mpe Paulo mpo na kopesa bango emoniseli nionso ya sango malamau mpe kobakisa oyo Mokonzi azalaki na ntango ya kolakisa bango na ntango asalelaki lotomo na ye awa na nse. (Matayo 28/19-20 ; Yoani 15 : 24-27 ; Misala ya ntoma 1 : 8-9 mpe 15 : 17)

Solo mpenza, na Eklezia ya yambo ezalaki na basakoli lokola Paulo, oyo baponamaki epayi ya nkolo na bosekwi na ye mpo na kozwa bimoniseli milandisami, oyo wapi atiamaki na makomami (Ba efezo 3 : 4-5 ; Baroma 16 : 25-26 ; 2Timoteo 3 : 16)

Mokanda ya emoniseli ezali buku ya suka emosami, esilka ezali lisusu te mpo na malakisi mikoki komema bimoniseli ya sika mpo na kobakisama likolo ya mikanda mindimami mpo na bosolo ya biblia.

na yango, elobami na mokanda ya Yuda 1 mpe 3 ete kondima (sango malamau) epesamaki epayi ya basantu mbala moko.

Nzoka nde, mingi ya « batata ya Eklezia » batalelaki maloba ya Yuda te mpe bakomaki babuku ebele, kolobaka ete mipemami epayi na nzambe, mpo na kobakisa emoniseli ya biblia.

«Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant : si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !» Bagalatia 1 : 6 - 9

Oyo bamoko kati na « batata ya Eklezia » basimbaki ntina te, ezali ete tozali lisusu na ntina ya bimoniseli ya sika mpe ete Biblia ezali yango moko emoniseli eleki nionso. Oyo tozali na yango ntina, ezali bifungwami (na kihela

« photizo » : kopesa engengeli to koyeisa polele) lokola Paulo alobaki malamumu epayi ya ba efezo.

«Je ne cesse de rendre grâces pour vous : je fais mention de vous dans mes prières ; afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître ; qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force» Ba efezo 1 : 16 – 19

Tokweya na motambu ya bato wana te, bamini kati na bango bahela mpe baloma, ba oyo basonaki ete lobiko ewuti bobele epayi ya ba yuda (Yoani 4/22)

Nkolo alakaki kopesa lotomo apayi ya batatoli na ye, bango nionso bayuda, baye basengelaki kosakola sango malamumu na nguya ya molimo mosantu (Matayo 10 : 1-8). Elaka oyo etalelaki mpe bamoko na baponami oyo bazali bayuda te babengamaki mpo na kokoma eteni mosusu ya emoniseli, lokola Malako mpe Luka ba oyo bazalaki bahela. Tango batatoli ya liboso ya lotomo ya Yezu babandaki ko kolimwa, ntina ya kotika elembo ekomami ya malakisi ya nkolo mpe misala ya ntoma emonanaki.

Yango wana babuku ya liboso ya « kondimana ya sika » ebimaki. Baklisto ya yambo bapesaki na maloba mpe bomoyi ya Kristo lotomo lolenge moko na biblia ya bayuda, pamba te mpo na bango, maziba mibale oyo miwutaki na molimo mosantu. Bosangisami oyo ya maloba ya nkolo elingaki kokoma na sima basango malamumu.

Na sima, pene ya suka ya ekeke ya yambo, lotomo lolenge moko epesamaki na makomi ya bantoma. Ata bongo, koponama makasi esengelamaki kosalama mpo na kokabola makomi ya bantoma na oyo ya bakomi mosusu mizangi kopemama na molimo mosantu.

Kolandisama na bayekoli ya makambo ya kala, elembo ya yambo ya buku endimaka bosolo ya makomi ya boklisto, oyo emonanaki lokola mokanda ya botambwisi kiboklisto ya solo, ewumeli mibu nama moko na ntuku moneyi siam na Yezu Kristo. Na mobu nkama moko na ntuku mitano, bosangisamiya makomi ya baklisto ezalaki kobabolama na mabokeye mibale : « ya Nkolo »(ba sango malamumu na biso) mpe « ya bantoma »(mikanda).

Bomoko mpe boyokani ya makomi ya biblia mindimisi ete kopemama ya makomami mosantu ewuti epayi ya nzambe.

Bomoko oyo emonisami te na makomami ya « batata ya Eklezia » mosusu ba oyo ezali kotelemela biblia mpe komitelemela bango na bango.

Makomi na bango nde ekotisaki bopagano ya Eklezia mpo ete makambo mingi ya kibopangano endimami kati na yango. Na ndakisa, Ignace ya mboka Antioche atitolaki polele boyangeli ya episikopo na kati ya Eklezia emonani. Cyprien ya mboka Carthage (oyo awumeki kobanda mobu nkama mibale kino nkama mibale na ntuku mitano na mwambe sima ya Yezu Kristo), azalaki kotatola ete kolongwa na Eklezia emonani ezali kobungisa lobiko na ye. Ezali mpe ye moto akotisaki bosalelemi ya eteni na zomi mpe apalanganisaki likanisi ya lisanga ya santu esengelamaki kotambwisama na moto moko nzonka nde ba Eklezia ya yambo bitamnwisamaki na etuluku ya ba mpaka.

Na suka ya ekeke ya mibale, malakisi ya bato bayekoli makambo ya nzambe lokola Irénée ya mboka Lyon, Tertullien ya mboka Carthage mpe Clément ya mboka Alexandrie, ezalaki na lotomo kati na baklisto. Eklezia ya yambo esengelaki kobatela liloba ya nzambe liboso ya mateya ya lokuta mpe na bongo kozala na botambwisi ya malakisi na te mpe discipline na ye. Bokutani mingi na ntina etali ba Eklezia esangisami bibongisamaki mpo kofandisa malakisi ya lingomba ya kiboklisto. Kozanga kokota na bozindo, toko tanga kaka moko moko kati na yango.

2. Ba bokutani

Na bokeseni nionso, kati na ba bokuatani oyo, ba episokopo oyo bazwamaki na kati babundelaki liloba ya nzambe te, kati batelemelaki yango.

- Bokutani ya mboka Nicée

Bokutani ya mboka Nicée (oyo esalamaki na mobu nkama misato na ntuku mibale na mitano sima ya Yezu Kristo) ezali bokutani ya yambo ya mangomba misangisami na ebiangeli ya Mokonzi ya Roma Constantin Ièr. Ye oyo azalaki komonana lokola Mokonzi aleki bato nionso. Episekopo ya Roma, na oyo etali ye, azalaki bobele mosali oyo aponami na bandimi, mpe na boye, kino mobu nkama mwambe na ntuku sambo na mibale. Bokutani oyo ezalaki na likambo ya ntina ya bosukisi bowelani (controverses) oyo ezalaki kopanza masanga ya baklisto. Kati na ba malakisi lolenge na lolenge ya kala, oyo ya Arius, nganga nzambe ya mboka Alexandrie (256-336), oyo azalaki koboya bonzambe ya Kristo eboyamaki mpo na kondima ete bokeseni ezali kati na tata mpe mwana. Na boye (cependant), ba episekopo ya lingomba ya katoliki bandimisaki na makasi, ndambo moko ya bosalami (pratiques) oyo ezalaki na moboko moko na biblia.

Kokula bonganga lokola na ntango ya mobeko (Bobimi 28/1) mpe ya mimesano ya ba tempelo ya bahela elongo na baloma. Nzonka nde, kati na kondimana ya sika, bampaka oyo bazalaki na mokumba ya kobatela ba mpate baponamaki epayi ya bandimi ya masanga (Misala ya ntoma 14/23).

Kolata bilamba ya kibonganga, moko ya mimesano ya mobeko ya Mose (Bobimi 28/2), ezongaki. Nzonka nde, na kondimana ya sika, molato ya baklisto ezali misala ya boyengebene. (Emoniseli 19/7-8)

Malongi ezalaki, mpe ezali lisusu, malakisi oyo epesamai epayi ya bato oyo balingi kozwa batisimo. Na yango, ba episkopo ya kala bamonaki ete bato mingi ya boyangeli ya roma bamikotisaki na lingomba ya boklisto mpo na kosepelisa mokonzi.

Malongi ezalaki bongo lolenge ya kondimisama na ntina etali bosembo ya bato oyo babongoli motema. Nzoka nde, biblia ezali kotatola biso ete batisimo ezali elembo emonisami polele ya ekateli oyo tozali kozwa liboso ya nkolo (I Petelo 3/21). Kutu , tokoki kotanga na mokanda ya misala ya bantoma ete bato oyo babongoli motema sika bazalaki kobatisama mokolo oyo babongoli motema.(Misala ya bantoma 8/27-38)

Mokolo ya yenga eponamaki « mokolo ya nkolo ». Constantin azwaki mokolo oyo babandaki kogumbamela nzambe Mithra, oyo ekokani na nzambe- moyi ya ba ezipito, mpe akomisa yango makasi nionso epayi ya baklisto lokola etiami pembeni mpo na kokende na ba ndako ya nzambe na ntina ya kogumbamela nzambe. Nzonka nde, baklisto ya yambo bazalaki kosangana mikolo nionso mpo na kosanzola nkolo mpe mayangani oyo ezalaki kosalama na bisika ndenge na ndenge (bandako , na libanda kolandisama na Misala 2/46)

Mokolo ya le 25/12(Noel) etangamaki lokola moko mokolo ya mbotama ya Kristo. Oyo ezali mpenza likambo ewuti epayi na bato mpo ete biblia elobeli ata mokolo moko te na ntina ya mbotama ya nkolo. Azali kutu likambo ya kokamwa ete mbotama ya Yesu etiana na eleko ya malili makasi mpo na sango malamumu ya luka 2/8-13 , bazali kolobela biso « *babateli mpate oyo bazalaki koleka na bilanga butu mobimba mpo na kobatela ba mpate* » ntango mwanze abimelaki bango na kopesa nsango ya mbotama ya mobikisi. Soki nkolo abotami mpenza na mokolo ya le 25 decembre , lolenge nini babateli mpate oyo bakokaki kobatela ba mpate na bango na kati kati na eleko ya malili makasi ? Laikambo ya solo ezali ete mokolo oyo ekokisami na oyo ebengami solstice ya eleko ya malili makasi, eyenga ya kolangwa mpe komela makasi oyo epanzana makasi wuta ntango ya kala kala.

Elambo (cène) ekomaki eukaristia na mwa eteni ya lipa ebengami hostie oyo emonisami lokola nzambe- moyi ya ezipito oyo Constantin azali mogumbameli ya sembo. Kolongwa na lisanga ya pamba ya kolia elongo kati na bandeko basi mpe mibali na mesa moko, bilei oyo ekomaki momesano ebulisami mpe ebombami oyo bato oyo ekoki kopesama kaka na bakambi oyo bazali kokonza

lingomba. Na mikolo na biso, lingomba ya ba misioni mpe ya bato na sango malamumu bazali kokoba momesano oyo kati na masanga.

Bokutani ya Nicée epesaki na polele nzela ya kobotama ya lingomba ya katoliki ya roma oyo ezali mbeki ya yambo oyo ekangaki solo.

- Bokutani ya Constantinople

Bokutani ya Constantinople I (mobu nkama misato na ntuku mwambe na moko sima na Yesu Kristo) ezalaki solo mpenza bokabwani oyo etindaki bokutani ya libela na ba klisto oyo batelemelaki malakisi ya baloma, kobakisa mpe ba episkopo. Ezali na bokutani oyo nde Molimo mosantu akomaki moto ya misato ya litaya bosantu ya banzambe misato basangani. Ebongi na ko sembola ete moto ya liboso ya kosalela liloba « Trinité » ezali Tertullien (160-230), episkopo ya Eklezia ya mboka Carthage na Tunisie. Liliba ya nzambe elobi na Deuteronomie 6 : 4-5 ete nzambe azali bobele moko, ezali bongo na bomoko ya solo kati na bato misato ya banzambe. Nzonka liliba « trinité » elimboli banzambe misato bakeseni. Kasi, bolandani moko te ekoki kosalama kati na tata, mwana, mpe molimo mosantu mpo biblia emonisi yango te. Lolenge nini kolimbola nzambe oyo azangi nsuka lokola nzambe na biso ? Alimbolamaka te , amimonisaka.

Yoani alobi na biso ete tango Klisto akozonga, tokomona ye ndenge azali (1 Yoani 3 : 1-3). Ezali mpe na bokutani oyo roma etiamaki likolo ya lingomba kokomaka bongo mboka oyo esimbi lingomba ya bokisto, lokola ezalaki Yelusalemi, na tango ya mobeko, mpo na lingomba ya bayuda.

- Bokutani ya Efezo

Bokutani ya Efezo (431 sima ya Yesu Kristo) endimaki bomoto mibale ya Yesu Kristo, mbala moko kibonzambe lokola mwana ya nzambe mpe moto abotami na mokufi. Kasi liteya monene ya lokuta ekotizamaki kokomisaka Maria lokola mama ya nzambe. Nzoka nde, Bahebele 7/3 elobi ete Yesu, lokola nzambe, azali na « *tata te, mama te, epayi awuta te* ». Ezali libaku oyo ete Nestorius, mpaka ya Constantinople, oyo aboyaki likanisi oyo, akatemelaki etumbu ya liwa. Losambo ya maria oyo ewuti na bopagano epemami na losambo epesameli epai ya nzambe mwasi monene Artemis to lisusu na nzambe mwasi diane ya ba efezo, mobateli ya engumba oyo. Bana ya israel na tango ya mosakoli Yilimia bazali kogumbamela mpe ekeko oyo lokola mwasi ya mokonzi ya likolo (Yilimia 7)

Mokumba ya sika oyo epesamelaki Maria ezalaki bobele mayele mabe ya politiki mpe biyamba mpo baefezo balongwa na lingomba ya roma te kokisaka bongo mposa na bango ya kogumbamela bikeko. 1Timateo 2/5 etalisi biso

molobeli bobele moko , Yezu Kristo , kasi Maria te, ata basantu ya katoliki te ba oyo kobulisama na bango endimami mpenza te.

- Bokutani ya trente

Bokutani oyo (esalamaki kati kati na mobu nkoto moko na nkama mitano na ntuku mineyi na mitano mpe nkoto moko na nkama mitano na ntuku motoba na misato) endimaki mateya ya lokuta na ntina etali lisumu ya ebandeli, kobulisama na nzeala ya kondima mpe ba sacramento. Kopambolama ya libala ebandaki ntango wana, wuta ntango yango libala esengeli kosalama liboso ya nganga nzambe mpe balandani na ye mibale.

Kati na biblia, tomoni mobateli mpate moko te to ntoma moko te kopambola libala. Ezali baboti babalisaka bana na bango kasi ba bateli mpate te lokola tozali komona yango kosalamaka na mikolo na biso kati na ba eklezia.

«Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas ; qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contraintes et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas, fait mieux» I Bakolinti 7/ 36 – 38.

Ezali na mikapo mini ya biblia oyo mizali komonisa ete libala ezali liboso na nionso feti ya libota oyo babalani bazali na kati kati (Ebandeli 24/ 21, 24 ; 29/21-22 ; Deuteronomie 22/16 ; Basambisi 14/1- 10 ; Yoani 2/1-10 ; I Bakolinti 7).

Mpo na ntina ya mobeko oyo eyokani na biblia te, tozali komona na mikolo na biso kobungisama ya polele polele mpe ya kokwamisa. Babateli mpate bazwi mikumba nionso, komikotisaka na mabota, kino kobongisa mpe kondisama na makasi bosangani ya bato na nzeala ya bisakweli ya lokuta. Na ntembe te, mabala oyo esalami mpo na kokende mosika mizali kokotisa mikakatano ebele.

Na ebandeli, ba bokutani oyo ya ndenge na ndenge mizalaki na makanisi ya malamumu mpo mizalaki na mokano ya kokweyisa bokabwani kati na biyamba ya kiboklisto mpe kotia makambo na molongo. Na mawa nionso, kobangaka kobungisa bandimi « baklisto » ebele baye bangamaki nanu namimesano misusu ya bopangano, babiangi ya babokutani oyo bakwyisamaki na motambo ya komitisa kati na babylone (mokili), kopesa bongo nzela na kobotama ya eklezia epengwi, ndumba monene. *«L'un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint me parler : Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres*

offensants pour Dieu, elle avait sept têtes et dix cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant 'La grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre'. Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus» Emoniseli 17/1- 6

«Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde» Emoniseli 17:18.

Engumba oyo ezali ekolo mosusu bobele Vatican elingi koloba mboka monene ya eklezia katoliki ya roma. Mwasi oyo abengami ndumba monene mpe mama ya bandumba ya mokili. Ndumba azali mwasi oyo azangi bosembo mpe azali na mibali ebele. Nzambe asaleli elilingi oyo mpo komonisa na ndenge ya kibomoto Eklezia epengwi oyo alobi ete azali ya nzambe kasi azali kogumbamela bikeko. Bondumba oyo ezali bongo ya molimo mpo ezali komonisama na boyokani na lisumu , losambo ya bikeko mpe malakisi ya lokuta.

«Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée, est un même corps avec elle ? Car il est dit : les deux deviendront une seule chair» I Bakolinti 6/16

Eklezia ya roma (mbeki ya yambo), oyo emonisami awwa lokola mwasi ya ndumba, abotaki. Bana na ye bazali biyamba ya bopangano nionso ya boklisto bibengami na ba kombo ndenge na ndenge : ba misioni (mbeki ya mibale), bato na sango malamumu (mbeki ya misato), bato na molimo mosantu mpe masanga ya nzambe (mbeki ya mineyi) mpe ba eklezia ya bolamuki to mizangi boyokani na biyamba misusu (mbeki ya mitano).

Mwasi oyo azali kolaka ba santu niama oyo etumbami mbeka mpo na losambo bikeko.

*«Écris à l'ange de l'Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze : Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. **Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles»** Emoniseli 2/ 18-20.*

Lingomba ya katoliki ya roma esalaki mbeba moko na ba falisai oyo bazalaki kotia momesano ya bankoko esika moko na makomami mosantu (biblia). Bakonzi ya lingomba mpe bandimi basengelaki na bongo kotosa lolenge papa

wa roma alimboli makomi na bososoli na ye, azalaki na na oyo etali malakisi ya lingomba. Lolenge wana ya kolimbola makomi esengelaki koyokana na bikateli oyo bizwamaki na ba bokutani, makomi ya « ba tata ya Eklezia » mpe mimesano ya bonkoko.

3. Ba Sacramento ya eklezia katoliko ya roma

Kobakisama na makomi mizangi kopemama epayi ya nzambe, eklezia katoliko ebimisaki ba saramento mwa mingi miye mingi mizali na moboko kati na biblia te.

Ba sacramento ya bokomi moklisto

- Batisimo ya kosopela mayi moto (o avec accent grave) ya moto nionso, kozanga koskesenisa mbula,
- Kotisa na nzela na yango eklezia endimi ete mobatisami azwi mokumba ya batisimo na ye,
- Eukaristia elongo na liteya mabe ya mbongwana ya lipa na nzoto mpenza ya nkolo mpe ya vino na makilampenza ya nkolo.

Ba sacramento ya mafuta mpo na bokono

Babeli bazwi epakolami ya mafuta « mosantu » epayi ya nganga nzambe, mafuta oyo ezwami na putulu ya mikwa ya bato, oyo esalamaki mbala moko na mbula epayi ya episkopo. Epakolami oyo esalami lisusu mpo na bato oyo balingi kokufa mpo na kobongisa bango na kokende na mboka ya baweyi. Yango oyo Eklezia katoliko ebengi « epakolami ya nsuka »

Sacramento ya bofuti masumu mpe bozongisi boyokani to ntubela

Bobele nganga nzambe akoki kosengela moto bolimbisi ya masamu, elingi koloba kosokisama ya masumu (remission), sima ya mondimi koyambola masumu na ye. Akosenga na ye koloba losambo ya « tata na biso » mpe « losako maria ».

Ba Sacramento ya mosala ya kokula

- Kokula ya banganga nzambe (bokutani ya Nicée na mobu nkama misato na ntuku mibale na mitano) ,
- Libala (bokutani ya trente na mobu nkoto moko na nkama mitano na ntuku mineyi na misato)

Malakisi ya ba sacramento ekoki kokakolama te, kino na mikolo na biso, kati na Eklezia ya katoliko, mpo bokutani ya vatican ya mibale (kobongisma ya malakisi ya lokuta Dei Verbum na ntina ya emoniseli ya bonzambe) etalisi : « bonkoko mosantu mpe makomami mosantu ezali ebatelami ebulasami ya liloba oyo nzambe apesi na eklezia. Ezali bongo polele ete bonkoko mosantu, makomami mosantu mpe bonkumu ya eklezia, kolandisama na mabongisi ya bwania ya nzambe, mikangami makasi mpenza mpe miyokani kati na yango na

boye ete moko te ekoki kosalelama kozanga basusu, moko moko azali na lolenge na yango, na nse ya molimo mosantu moko, mizali kosalama elongo mpo na mlobiko ya milimo ».

Tozali kobeta nsete likolo na ebandeli ya lingomba ya katoliko ya roma mpo ete ezali liboso na nionso lingomba ya leta esalami mpo kosangisa bokonzi ya roma ebotamaki na ntango ya Constantin ya yambo mpe lolenge na yango ya lingomba ya leta esimbaki kosalelama na yango, manaka na yango mpe lotomo na yango.

Mokonzi apesaki epayi ya bayangeli ya lingomba, lotomo oyo epesaki bango makoki ya kokoma ba zuzi ya bandimi na esika ya nzambe. Etinda ya lolenge oyo elimbolamaki na mposa ya kokonza bato epayi ya bakambi. Ezalaki ntina mingi mpo na kobongola liloba ya nzambe mpo ete bandimi ya ba eklezia batosa bokonzi ya roma.

Bopanzi ya liloba ya nzambe epayi na « ba tata ya eklezia » mpe bonkoko, elobami mosantu, bitiaki bandimi na nse ya bokonzi ya ba tambwisi ezala na bomoyi na bango awa na mabele mpe na bomoyi ya molimo.

Tala ntina basakramento mingi, bizali nkutu na boyokani na biblia te, misalaki mpe mikomaki miboko makasi ya kondima ya lingomba ya katoliko ya roma. Lisanga ya bakambi, ba oyo na eleko ya bantoma bazalaki nzoto moko na bandimi, ekomaki

Etuluku ya bato ya lokumu batiami pembeni mpe balatisama na lotomo ekokani na « nguyua ezangi komonana »

Na nse ya boyangeli ya Constantin, bapagano bakotisaki mimesano na bango ya bikeko kati na eklezia mpo kosepelisa masengami ya mingi kati na bato.

Ba solo ya biblia oyo bato babombaki kati na mbeki ya lingomba ya katoliko ya roma bizali :

- Bonganga ya bandimi nionso(1 Petelo 2/9) ekoma likambo etali bobele ba episkopo. Ignace ya mboka Antioche (ntuku misato na mitano kino nkama moko na sambo) , Clément ya mboka Roma (akufaki na mibu nkama), Cyprien ya mboka Carthage (nkama mibalekino nkama mibale na ntuku mitano na mwambe) , Clément ya mboka Alexandrie (nkama moko na ntulu mitano kino nkama mibale na ntuku mibale) bazalaki bato ya yambo ya kotia miboko ya bokwanani kati na ba tambwisi mpe bandimi mpe ya bonganga etali bobele batambwisi koboyaka bongo solo ya bonganga ya bandimi nionso. Nzonka nde , na nse ya kondimana ya sika , bandimi nionso bazali ba tumbi mbeka (Emoniseli 5/4-5 mpe 5/8-10) kasi na mawa nionso , ata epayi ya ba misioni mpe bato na sango malamau , bakisa lisusu biyamba nionso biwuti na mbongwana , ba

klisto bazali katalelamba lokola lokola bato pamba , bato oyo bazali koya na esika ya mibale.

- Eklezia oyo ezali bosangani ya bomoyi (organisme) (1 bakolinto 12) ekomaki ndako ya nzambe.

- Elambo ya nkolo oyo ezali kolia ya solo (I Bakolinto 11/18-34) ekomaki mwa eteni ya lipa ebengami hostia

- Kristo, molobeli moko (I Timoteo 2/5) akomaki kotiana esika moko na balobeli mosusi , lokola Maria mpe ba « Santu » , oyo bazwaki esika ya bikeko ya ba pagano.

- Biblia elobi ete esambiselo ezali sima ya liwa (Bahebele 9/27) , nzokande lingomba ya katoliko eteyi ete esika moko ebengiami purgatoire ekokani na lifelo. Epesi nzela na moto atubela sima ya kufa masumu na ye oyo ayambolaki te mpe azwa etumba na yango na mwa ntango moke. Tosimba ete ntango ya purgatoire ekoki kokita mpo na ntina ya misa miye misalami mpo na moweyi kobakisamaka na motango ya mosolo.

- Nzambe azali bobele moko (Deuteronome 6) nzokande lingomba ya katoliko ebimisi liteya ya lokuta ya trinité ekokani na bozalani ya banzambe misato.

- Nzambe azali na tata te, mama te (Bahebele 7/3) kasi lingomba ya katoliki ekomisi Maria mama ya Yezu – Nzambe na bokutani ya Efezo na mobu nkama minei na ntuku misato ne moko. Liteya oyo ya lokuta azwaki esika ya ya losambo epesami na Diane ya efezo (Actes 19/24-41)

- Lobiko ezwami Na nzeala ya kondima (Ba efezo 2/8 ; Romains 1/17), nzonkande, lingomba ya katoliko ebimisaki liteya mabe ya bosombi mobimba to ndambo ya lisumu oyo elimbisami na nzela ya misala, liteya oyo ezali boyokani ata moke na mokanda ya IBakolinti 13.

- kogumbamela bikeko epekisami makasi (Exode 20/4-6), kasi lingomba ya katoliko ezali kotinda bato kosala yango. Ezali na bokutani ya mibale ya mboka Nicée na mobu nkama sambo na ntuku mwambe na sambo nde losambo ya bikeko epesamelaki nzela mpe epalanganaki makasi.

Na mobu nkama misato na ntuku mwambe na mitano, kondimana ya sika oyo ebongolami na monako ya latin ebimaki na nse ya botali ya « Santu Jerome » kasi Biblia ekomami na monoko ya ba hebele (kondimana ya kala), ebongolamaki na mobu nkama mineyi na mitano. Biblia oyo ebongolamaki na

monoko ya latin ebengamaki « vulgate », biblia ya lingomba ya katoliko ya roma. Kasi na kala, bato mwa ndambu bzalaki koloba mpe kotanga monako ya latin mpo ete ezalaki monako oyo elobamaki bobele epayi ya bakambi ya lingomba mpe bato na bozwi. Kozwama ya biblia oyo epekisamaki na bato mpe moto nionso oyo azalaki na mwa eteni na yango azalaki koniokolama to kotumbama ya bomoyi epayi ya bakonzi ya lingomba ya katoliko.

Bokonzi ya papa ya roma ebomaki nkutu bato mingi kati na baklisto koleka bakonzi nionso ya boyangeli ya roma. Na yango, wuta pene na bikeke zomi na mibale, kobanda na mobu nkama misato na ntuku mibale na mitano kino na ebandeli ya mbongwama ya ba misoni na ekeke ya zomi na motoba , solo ebombamaki kati na mbeki ya lingomba ya katoliko ya roma.

Mpo na kotelemela yango, bato na nzambe, atako bazalaki bamoko kati na bakambi mpe batambwisi ya manaka ya lingomba ya katoliko ya roma, batombokaki.

Ba oyo bayebani mingi kati na bango ezali Martin luther mpe Jean Calvin, babandisi ya kimisioni. Bozongi na liteya ya eklezia ya bikeke ya yambo oyo babandisaki ezalaki mobulangamo monene kati boklisto ya poto.

I- MBEKI YA MIBALE LINGOMBA YA MISIONI (ekeke ya ntuku motoba)

1. Babandisi ya botelemeli

Nzambe asalelaka ntango nionso bato wana nsango malamumu elingi kozwama likama ya kobebisama na ntina ete alongola libota na ye lati na lipengwi mpe kozongisa bango epayi na ye.

Yango nde esalamaki na koponaka bato ya mpiko mpo na kobimisa solo kati na mbeki ya katoliko.

Pierre valdo (to mpe Valdès), oyo awumelaki pembeni na mobu nkoto mko na nkama mibale na France, abandaki mbongwana oyo ntina ya likambo ezalaki yango oyo :

baklisto basengelaki koyeba makomami mosantu, libota bazalaki na ba lotomo moko na ban ganga nzambe, mpe mingi mpenza oyo etali kotangisa mpe kosakola nsango malamumu. Mpo na yango amonaki ete, papa wa roma, ba episkopo mpe banganga nzambe bamipesaki lotomo na lolenge esengeli te. Ba oyo balandaki malakisi ya Valdo babengamaki bato na valdo. Basusu oyo bapemamaki lolenge moko na bango bawutaki na lisanga mosusu, « babola ya mboka Lyon », babengamaki na mokuse « bandeko », ba panzaki liloba ya nzambe na poto nionso mpe baniokwamaki.

Na mobu nkoto moko na nkama misato na ntuku mwambe, na mboka Angleterre, John Wyclif amikomisasi mokambi ya lisanga ya bato batelemeli boyangeli ya lingomba na etuluku ya bato mpe na papa wa roma. Malakisi na ye esimbamaki na bokwani kati na eklezia mpe leta, bozongi na biblia, « liziba bobele moko ya kondima », na yango bakoki kobatisa to kolongola eloko moko te. Na mobu nkoto moko na nkama misato na ntuku motoba na nsambo, Wyclif atalisaki malakisi ya lotomo ya baklisto nionso kati na kristo kofandisamaka likolo na ngolu. Mpo na ye, eklezia ya solo ezalaki oyo emonana na miso te mpe esangisami na ba klisto kobikelaka ngolu.

Jean Hus amikotisi, mpo na ye, na mobu nkoto moko na nkama mineyi na pota ya kati kati. Abandaki kobundela makanisi ya Wiclyf, atelemelaki kobimisama kati na lingomba mpe atombokelaki bikonzi ya politiki bisangani na mangomba ya mboka Prague, kokomelaka bango mokanda na ntina etali nsango malamumu. Na mobu nkoto moko na nkama mineyi na zomi na mitano, wana ezalaki ye na mibu ntuku mineyi na motoba , atumbamaki wana ezali ye nanu na bomoyi , mpe akatamelaki etumbu na bokutani Constance.

Na ekeke ya zomi na motoba, moko ya bato na mbongwana oyo bayebani mingi azalaki moko ya banganga nzambe oyo bamibendi mosika ya bato ya mboka Allemagne na kombo ya Martin luther, aoyo akomaki sima molakisi. Abimisaki malakisi na ntina etali lobiko na nzela ya kondima. Malakisi oyo ezalaki na boyokani moko te na malakisi ya ba katoliko oyo misimbami na lobiko na nzela ya misala. Na mobu nkoto moko na zomi na sambo , asali lbaku na kokomaka liboso ya bikuke ya ndako ya mokonzi ya engumba Nuremberg , epayi wapi azalaki kotangisa, makomi oyo ezalaki na « ba ntina ya makambo ntuku libwa na mitano » na nzela na yango atalisaki polele mateya ya lokuta ya bakatoliko.

Na ekeke ya zomi na motoba , nzambe atelemisaki bongo Luther , Calvin mpe Zwingli mpo na kobimisa solo na mbeki ya lingomba ya katoliko.

Bato na mbongwana ya ekeke ya zomi na motoba batelemelaki mpenza bonganga ya lingomba ya katoliko. Na yango, bakweyisaki likanisi oyo elobi ete bobele nganga nzambe nde azwami na ba lotomo lokola ya kobongola vino na makila. Ba kweyisaki lisusu mosala ya molobeli kati na nzambe mpe bato oyo epesamaki apayi ya nganga nzambe.

Batindikaki banganga nzambe na kobala mpe kolembisa manaka ya lingomba mpo na kopesa nzela na lisanga baloba to basala mosala moko kati na mayangani. Na kosukisa, bakweyisaki mosala apiskopo mpe bakitisaki mosala ya nganganzambe na oyo ya mpaka. Na boye , bambongwana oyo ebandaki , ata bizalaki na ntina mpe lobiko, bikomisaki kino na nsuka na yango te.

2. Ba solo ya biblia bikangami na mbeki ya misioni

Na mawa nionso, bato ya mbongwana bakangaki, bango mpe, mwa ndambu ya biteni ya liloba ya nzambe kati na mbeki ya sika oyo ezali ya lingomba ya misioni. Na yango, bakumbaki bokeseni ya bakatoliko kati na bakambi mpe bato na kati na lisanga ya misioni. Ba tikaki te momesano ya kokula bonganga oyo ezali makanisi ya bakatoliko. Ba longolaki mosala ya nganga nzambe mpo na kotia oyo ya mobateli mpate ye oyo alatisamaki molato mosusu kobakisaka na elembo ya babeteli mpate oyo elatamaka na kingo.

Likambo ya motuya oyo mbongwana ememaki ezali kozongisama ya bonganga ya baklisto nionso. Kasi, kozongisama oyo ezalaki mobimba te. Luther (awumelaki mobu nkoto moko na nkama mitano na libwa kino mobu nkoto moko na nkama mitano na ntuku motoba na mineyi), mpe Zwingli (awumelaki mobu nkoto moko na nkama mineyi kino nkoto moko na nkama mitano na ntuku misato na moko), bandimaki kaka bonganga ya mondimi na oyo etali bokutani na ye moko na nzambe. Na maloba mosusu, bato na mbongwana bazongisaki bobele bonganga ya mondimi na kosolisaka moklisto ete azali na makoki ya koyingela na bozalani ya nzambe. Atako wana mpeza ezali malamumu mingi, balobelaki te bonganga ya bandimi nionso na oyo etali losambo ya lisanga mobimba mpe kosalela lotomo. Bato na mbongwana basilisaki kotalisa mbongwana nionso te mpo na Eklezia. Bokundoli ya ntina na mbongwana oyo bamemaki ezalaki : wuta ntango wana, biblia eboto lamaki lisusute epayi ya ba kambi ya lingomba mpe bakitani na bango kasi epesemalaki moto na moto nionso azala na yango.

Nzoka nde, ata loelenge ya kosambela ya ba katoliko to ya ba misioni elongaki kobongisa baklisto kolandisamaka na makomami mosantu.

Eloko esangisi biyambi oyo mibale ya minene (misioni mpe katoliko) ya boklisto : libota ya nzambe ekonzami kaka na nse ya mokambi mpe basali na ye elongo ba oyo ba bongoli bandimi na batali mpamba kozanga makoki ya koloba. Mbongwana oyo esalamaki na nzela ya Luther ekweyisaki bolandani ya ki bonganga mpe esika na yango ndambo etiamaki na basali ya boyangeli ya bakambi ya lingomba. Kotiamaka esika moko ya mikumba oyo mibale « bato mpe nganga nzambe abulisami », ekomaki oyo ya « libota mpe moto oyo ayekoli makambo ya nzambe (ordonné)»(Rott : Presbyter , E.G., 78 , p.421).

Na boye, kati na ba Eklezia oyo ebengami ya mbongwana, esalelami ya bokambi oyo balongi bobele na biteyelo ya makambo ya nzambe ezongisamaki. Na Luther mobateli mpate akomi mokonzi ya Eklezia oyo emonani, molobeli kati na Nzambe mpe libota.

Calvin abandisaki malakisi ya « bosukisama » oyo elobi ete makabo ya molimo mpe ba lotomo ya ntoma mpe mosakoli esukaki sima ya liwa ya ban toma ya Eklezia ya yambo. Calvin akangaki bantoma, basakoli mpe makabo ya molimo

kati na mbeki. Nzokande , biblia elakisi ete makabo ya molimo mpe ba lotomo oyo elobelami na ba efezo 4/11 ekokoba kino suka ya ntango.

Liteya ya mobateli mpate ekomi eloko ya motuya ya losambo ya misioni wana biblia ezali kotindika bandimi nionso baloba na mayanga ya eklezia kosaleka likabo ya moko na moko. (1 Bakolinti 14/23-26). Nzoka, mpo na bato ya mbongwana, losambo ya ba misioni ekoki kosalema te kozanga liteya ya mobateli mpate oyo esalami na biteni misato kosangisaka bobandi, mama ya likambo oyo ekolobelama mpe bosukisi.

I- MBEKI YA MISATO :
LINGOMBA YA BATO BAMIBULISI (EKEKE YA ZOMI NA MOTOBA KINO EKEKE YA ZOMI NA MWAMBE)

Lingomba ya bato bamibulisi ebandaki na Angleterre na eteni ya liboso ya ekeke ya zomi na sambo. Lisanga oyo ezalaki na ntina mpo na nzela na yango nde ba eklezia ya sango malamumu ebimaki. Lisanga oyo endimami mingi epayi na bato mpo na bokebi na yango na ntina etali biblia mpe ezalaki lisanga ya mbongwana kati na eklezia ya Angeterre. Etelemelaki losambo ya mbebo ya ba misioni ya ntango wana mpe elukaki komonisa na ba nzela nionso, bomoyi ya kobulisama mpe boyengebene. Lokola ba nyokwamaki na bakonzi ya mangomba ya misioni, ba mikabolaki na eklezia endimami mpe basalaki lisanga ya ba eklezia bizangi boyokani na ba mosusu oyo ebengamaki « baye bazangi komikokanisa », mingi mingi na baprotestants, ba congregationistes mpe ba presbyteriens.

Na ekeke ya zomi na sambo, lisanga oyo ebengami « piétisme », oyo ezwamaki kati na lingomba ya lutheranisme, abimaki mpe ebongolaki malakisi ya luther ya kobulisama. Ebetaki nsete likolo ya kosantisama na komonaka ete bozalani ya klisto kati na bomoyi ya moklisto ezalaki komema ye na bomoyi ya bosantu. Kobanda na ekeke ya zomi na mwambe , lisanga ya sango malamumu , mpo na bango batisimo ezalaki molulu monene , ebimaki.

Na ekeke ya zomi na mwambe, lisanga ya ba Methodistes ebimaki na nzela ya John Wesley, mobateli mpate ya eklezia anglicane, azalaki kolakisaki malakisi oyo esimbami na misala ya momimo mosantu mpe na bomoyi ya bosantu. Bakonzi na ye bapekisaki ye koteya na ba eklezia, akomaki koteya na bilanga, na mabulu ya mabanga ya ntalo mpe na babala, kobendaka bongo bato ebele mpe mingi babongolaki motema.

Na kokamwa nionso, lisanga oyo ekweyaki na momesano lolenge moko na ba misioni. Babateli mpate bazali mpenza bato eyamba, bonganga ya bato nionso ekomaki kosalelama malamumu te mpo ete mobateli asengeli kosala makambo nionso mpe kozala bisika nionso. Bandako ekomaki ba eklezia, mokolo ya yenga ezalaki kaka mokolo ebulisami. Makabo ya molimo ezali komonana

lisusu te. Mingi ya ba eklezia oyo ebengami ya sango malamumu ezali ya kokufa mpenza, ezalai mpenza malita matondisami na ba kufi lokola ezalaki eklezia ya Sardes.

IV. MBEKI YA MINEYI LINGOMBA YA BATO NA MOLIMO (lisanga ya ekeke ya ntuku mibale)

Lingomba ya bato na molimo ezali lisanga ya bolamuki ya sango malamumu oyo emonisami na elembo ya batisimo ya molimo mpe komonisama na yango polele na bandimi. Ebandaki na mobu nkoto moko na nkama libwa na motoba na mbokaTopeka, na Kansas, na likanisi ya mobateli mpate ya kala ya methodiste. Lisanga oyo epnzanaki na mokili mobimba wuta mobu nkoto moko na ntuku libwa na motoba na Asuza street , na Los Angeles , na mobateli mpate mwindo ya america na kombo ya William Seymour. Bato na molimo babetaki nsete na bosantu ya bomoyi ya boklisto sima ya kobongola motema , makabo ya molimo mpe mingi mingi na minoko ya sika oyo ekoki kozala , mpo na bango , elembo monene ya batisimo ya molimo mosantu. Lingomba ya bato na molimo epanzanaki mbangu mbangu na mokili mobimba. Wuta mobu nkoto moko na nkama libwa na ntuku mibale , epanzanaki makasi na poto mpe na amerika ya ngele . Ezali lisanga ya boklisto oyo ezali na bato mingi mikolo oyo , mingi na eteni ya tiers monde.

Na mawa nionso, lisanga oyo ekangi ba solo mosusu ya biblia kati na mbeki

- Batisimo ya molimo mosantu emonisami kaka na minoko ya sika, nzoka nde biblia eteyi biso ete minoko ya sika mizali kaka moko ya makabo ya molimo mpe baklisto nionso babatisami na molimo mosantu na ntango babongoli motema (I Bakolinti 12/29-31)
- Bandako ekomi ba eklezia, nzonka nde liliba ya nzambe elobi ete baklisto bazali ndako oyo etongami na molimo yang onde eklezia ya solo (Ba efezo 2/22 ; IPetelo 2/5).

Lisanga oyo ebimisaki masanga ya nzambe, lingomba eyeisi makambo makasi mpenza mpe emimoni lokola yango mko nde ezali eklezia ya solo. Na mawa nionso , masanga ya nzambe mikomi boloko oyo ezali kopekisaki baklisto ba bikela na mobimba nionso bonsomi kati na klisto.

II- MBEKI YA MITANO BA EKLEZIA YA BOLAMUKI TO YA LIPANDA

Na ba mibu ntuku mwambe , bato bazalaki kosepela lisusu ten a masanga ya misioni , ya sango malamumu, mpe ya baton a molimo , bazwaki mokano ya kobima kati na yango mpo na kosala mwa masanga ya mike mpo na libondeli na ntina ya kobikela bolamuki ya solo. Nzambe oyanolaki mabondeli na bango mpe molimo mosantu ekitaki likolo na bango, elongo na komonisama ya

bikamwa mpe mbongwana ya mitema ebele. Bato oyo balamukaki bazalaki kosangana na bandako mpo kobondela katikati na poso mpe bazalaki kokutana na masanga na bango mokolo ya lomingo mpo na losambo lokola momesano. Konyokolama elandisamaki kino na kopesa nzela na bokabwani na masanga na bango ya kala. Bakambi ya lisanga oyo bazalaki kobengama babateli mpate , bayekolaki ata biteyelo eteyaka makambo ya nzambe te mpe bazalaki kolata na ndenge ya bokeseni te kasi batondisamaki na moto.

Kasi , tango lisanga ekomaki kozwa bokoli , ba mingi kati na bango bakomaki ba pagano kozongelaka lingomba ya katoliko ya roma na kotikaka nzela na bato , mimngi mingi ba oyo bazali na ebiangeli ya nkolo te , batelema mpe bamikomisa ba ntoma mpe basakoli. Bazwaki bizaleli ya ba oyo batelemeki na ebandeli na kotongaka ba eklezia oyo bakomaki kokonza likolo na yango lokola bakonzi ya ba kompani.

Na mokuse, mbeki ya ba eklezia ya bolamuki ekangaki ba solo ya ntina bitalisami na mokanda ya Ipetelo 2/9. Na yango, babateli mpate bakomaki bobele bango pamba basali ya nzambe oyo mokumba nionso epesameli ya:

- Kopambola mabala
- Kopesa malakisi
- Kozwa eteni ya zomi lokola na nse ya mobeko
- Komema epayi ya nzambe ba bosenga ya libota
- Kopambola bana lokola na nse ya mobeko
- Kobondela mpo na babeli

Ba mingi kati na babateli mpate bazali kolanda ndakisa « ya bato minene oyo bayebani na mokili » ya mboka amerika mpo na kotonga bandako ya nzambe ya minene mpo na lokumu na bango moko lokola ba falao mpe bandako na bango ya minene.

La plupart de ces pasteurs s'inspirent des «super-pasteurs» américains pour construire des grandes cathédrales à leur propre gloire tout comme les pharaons et leurs pyramides.

«Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour»
Luka 24:1-7.

Kati na mokapo oyo , Maria ya mboka magdala elongo na basi mosusu bakendaki na lilita na malasi mpo na kosopa na nzoto ya nkolo. Mwanze moko abimelaki bango mpe atunaki bango : « mpo na nini bozali koluka moto oyo azali na bomoyi kati na bakufi ? ». Motuna oyo etunami mpe epayi na ba klisto oyo bakangami na boloko ya ya ba mbeki oyo bizali kopekisa bango bonsomi mpe bikangi bango kati na kufa ya molimo. Lolenge nini tokoki kolikia kokuta Yesu kati na masanga wana epayi wapi kobongwana ya solo ya mitema ezali te mpe bikamwa ya solo bizali komonana lisusu te ?

Mposa ya biloko ya mokili, kibomoto, bonkoko, eyamba, komikotisa kati mokili mpe lisusu ezwaki esika ya bikateli na bango ya ebandeli. Moto moko azali ya kokoka kasi esngeli na biso koluka kopusana pene pene na kokokisama. Soki tokosepala kaka na oyo tozwi epayi ya batata na biso kozanga koluka mpenza solo kati na makomami , lolenge ya ba yuda ya Berée(Misala 17/11) , tokotikala tango nionso bawumbu ya bato mpe bisaleli na bango.

«Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez ; nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eus. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée» I Bakolinti 10/1-11

Lisolo ya Eklezia ezali na bokokani na lisolo ya ba yuda. Tosengeli kozwa ndakisa na lisolo ya ba yuda mpo tokweyisama te mitambo oyo bango bakweyaki. Ba yuda bamemaki na bowumbu mbala mingi kati na yango oyo ya minene mizalaki : bowumbu apayi ya Ezipito mpe epayi ya Babylona. Yaliboso ewumelaki mibu nkama mineyi mpe ezalaki makasi mpenza na lolenge ya komona mpo na misala ya makasi oyo bazali kopesa bango. Oyo ya mibale, ewumelaki mibu ntuku sambo, ezalaki na makambo mingi ya mabe ebombana kasi koleka likama makasi. Na boye, kati na bowumbu ya Ezipito, baebele, bazalaki kofanda na Goshen mpe bazalaki kosangana te na ba ezipito, na bongo batikali sembo epayi ya nzambe na bango. Nzoka nde, tango ya bowumbu ya

babylona, bayuda bamemyamaki makasi mpe bapengwisamaki , kotalaka mingi na lolenge bazalaki kozwa bango(Daniel1). Na ezipito ezalaki konyokolama , na Babylona ezalaki , ezalaki lipengwi. Na yango , tango libota ya nzambe enyokolamaki ekangamaka na nzambe kasi tango apengwisami na bileyi ya mokonzi , apesaka nzambe mokono. Na mawa nionso , ba eklezia mingi bamitiki kopengwisma epayi ya Babylona , kobosanako bongo makebisi ya ntoma Paulo na 2 Bakolinti 11/1-4

MOKAPO YA MIBALE

Bokangemi ya eklezia na babylona mpe basakoli na ye ya lokuta

I Bakolinti 10 : 1-11

I- KOKOTISAMA YA LINGOMBA YA BOKLISTO KATI NA BABYLONA

Mibu ntuku mitano oyo ya suka mitalisami na mbongwana ya lisolo ya Eklezia. Na boye , tozali komona ete makambo nionso ezali kosangisama kati molongo mobimba mpe , ata kati kati na lingomba ya boklisto ya misioni.

Ba bokutani ya kobongisa makambo na mobu nkoto moko na nkama libwa na ntuku mibale na mitano mpe nkoto moko na nkama libwa na ntuku mibale na sambo epesaki nzela na bosalemi ya lisanga ya mwa ntango etali kosangisama ya biyamba na mobu nkoto moko na nkama libwa na ntuku misato na mwambe.

Na sima, bokutani ya bosangisi mangomba ya mokili mobimbna ntuku mineyi na , esalamaki na mboka Amsterdam na mobu nkoto moko na nkama libwa na ntuku mineyi na mwambe. Na kosangisama oyo ya sika, biyamba mingi mpe ba millions ya baklisto basanganaki na bokasi moko mpo na kosala « eklezia ya monene ». Wuta ebandeli, elikia ezalaki ya kosangisa esika moko ebongiseli ya bokambami ya mangomba nionso ya boklisto : ba misioni, ba katoliko ya roma mpe orthodoxes. Kasi , na bosalelami , bokotisami ya solo kati na malakisi ya biblia etiamaki pembeni mpo na kopesa nzela na bomoko ya ebongeseli. Babylona emonisami na elilingi ya mwasi oyo afandi likolo ya bibale minene kati na mokanda ya Emoniseli 17

1. Babylona ya monene

«Puis l'un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et m'adressa la parole : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, et qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des

*abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. A sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaitra. (Il faut) ici l'intelligence qui a de la sagesse : les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête, qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi ; elle est aussi l'un des sept, et elle s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs, et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui (les vaincra aussi). Il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre» **Emoniseli 17/1-18***

Mwasi oyo afandi likolo ya nyama mpe ya bibale minene, alangwe makila ya ba santu, azali elilingi ya engumba oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi ya mabele. Engumba oyo ezali eloko mosusu te bobele Roma mpe na siki siki mpenza Vatican.

Bilembo ya mwasi oyo bizali lolenge moko na oyo ya Eklezia ya Roma. Mwasi oyo azali elilingi ya Eklezia epengwisama oyo ezali kobundisa ba santu. Mokapo ya zomi na sambo ya mokanda ya Emoniseli etalisi malamumu malamumu Eklezia oyo.

Afandi likolo ya bibale minene : bibale bizali elilingi ya mabota, bato mingi, bikolo mpe ba nkoto. Mwasi oyo azali ko konza bikolo, elembo na yango emonisami mpenza na boye ete kati na ekolo moko moko, azali na bandako ya nzambe ya minene mpe bandako ya botalisi bokonzi na ye mpo ete asangisi esaleli ya politiki mpe lingomba. Na poto mpe na Amerika, amonisami na lingomba ya katoliko ya roma. Na mikili ya Asia, azwi lolenge ya li ngomba ya hindou, ya boudha, mpe ba mangomba misusu. Ezali na ekolo moko te oyo

Babylona efandisami te mpo ete na kolandisama na Genese 11, ezali na Nabel nde ba nkota ebandaki, longola minoko ya sika oyo ewuti epayi ya nzambe. Tosimba lisusu, ete bokeseni ya bankota ekotisaki bokabwani kati na batongi ya (tour) ya Babel NZOKA NDE NA Misala ya bantoma 2, ezali bongo bokeseni esalamaki. Na yango, Eklezia ebotamaki mokolo ya pentecote na bankota nkama moko na ntuku mibale oyo elobamaki ntango wana mpo na nkembo ya nzambe. (Bagalatia 3/28)

Afandi likolo ya nyama ya motane : Eklezia ya Roma, epengwisami mpe esangisi biyamba ebele, ezalaki, ezali mpe ekozala, esimbami na nyama, oyo ya boyangeli ya mineyi, elingi koloba Europa. Tosimba ete liloba « kofanda » elobami na ki hela « kathemai » mpe elimboli « kozala na esika moko ya kofanda, kofanda na esika ». Eklezia oyo, epengwi efandi kati na klisto te na likolo, kasi ezali ya mabele, ya diabololo mpe etondisami na mposa ya bozwi ya mokili. Lokola mwasi oyo, Babylona ya eyamba, amati likolo ya niama oyo, etalisi ete azali kokonza ye. Na yango, na kotalelaka lisolo ya kala, lingomba oyo etambwisaki biyangeli mingi, mingi mpenza oyo ya Babylona, ya Ezipito, ya Roma, mpe bongo na bongo.

Azali molato emonisi bozwi : kokesenisama na Eklezia ya klisto oyo azali komilatisa na misala malamumu (I Timoteo 2, 1Petelo 3 mpe Emoniseli 19/7-8), Eklezia ya lipengwi elatisami na molato ya bozwi. Kolakisama ya bozwi oyo ezalaka ntango nionso lolenge ya komimoso ya Eklezia ya Roma. Tozali komona bilembo moko na Eklezia ya Laodika oyo akanisaki ete azali mozwi nzoka nde azalaki mobola na ntina etali bozwi ya nzambe (Emoniseli 3/ 14-18). Eklezia ya lipengwi emipesi mingi na biloko ya mokili mpe bozwi ya mabele mpe ezali kobete nsete likolo ya kongengisama ya bakambi na yango. Azali kopalanganisa sango malamumu ya bofuluki mpe ezali komitungisa te na ntina etali lobiko ya milimo.

Azali na kombo ekomami likolo ya elongi na ye « *Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre* » » Emoniseli 17/5

Elongi ezali elilingi ya makanisi, yango wana nzambe asengaki na ba yuda bazala na elingi na elembo ya liloba na ye na elongi na bango (Deuteronomo 6/8). Makomi oyo na elongi ya mwasi elimboli ete babylona ezali liboso lolenge ya kokanisa. (II Bakolinti 10 / 3-5). Tomikundola ete bana ya Israel , ata balongwaki na lolenge ya bomoto na Ezipito , basalaki mwana ya ngombe ya wolo mpo ete makanisi na bango ezalaki naino kati na ezipito(Exode 32). Lolenge ya kokanisa ya babylona ezali efelo (forteresse) makasi oyo ezali kotelemela boyebi ya klisto. Yango wana ezali pete na komema mopagano kati na nkolo na esika ete omema moto ya eyamba na kozongela (simplicité) ya

sango malamumu. Ntoma Paulo akutanaki kutu na likambo oyo na mboka Athenes wana azalaki kosolola na bahela oyo batondisami na bwanya ya bomoto, ba epicuriens mpe ba stoiciens (Misala 17).

« L'idéologie babylonienne est une véritable forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. C'est pourquoi il est bien plus aisé d'amener un païen au Seigneur qu'un religieux à la simplicité de l'évangile. L'apôtre Paul avait d'ailleurs rencontré ce problème à Athènes en discutant avec les philosophes grecs, les épicuriens et les stoiciens (Actes 17).

«Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la Philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ» »Bakolosai 2/8

Kombo na elongi ezali lisusu elilingi ya kokanisa oyo ezali kopekisa mbongwana ya motema ya bato mingi. Lilngomba ya katoliko ebebisaki makanisi ya bato, na boye ete mingi bakanisaki koleka tango bazali kotalisa bango klisto nzoka nde ebongi kaka koyamba na pete nionso na nzela ya kondima. « *«Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ»* » II Bakolinti 10/3-5

2. Babylona, mama ya bandumba ya mokili

Azali mama ya bandumba mpe ya ba tuki ya mokili mpe asimbi mbeki ya wolo etondisami na mbindo: bondumba oyo ezali ya molimo, etaleli losambo ya bikeko. Mbeki ya wolo oyo ezali ko bomba ba mbindo ezali elilingi ya baton a biyamba oyo babongisi libanda na bango nzoka nde na kati, batondisami na mbindo. Babylona ezali lingomba ya libanda (II Timoteo 3).

Na mokapo oyo, liloba « mama » ewuti liloba « meter » na ki hela mpe elimboli « liziba ». Na yango, Babylona ezali liziba ya mangomba nionso ya lokuta mpe wuta ntango nionso ezali kobimisa mateya ya lokuta oyo ekoti kati na eklezia.

Na mokanda ya Genese 10/6-12 mpe 11/1-9, ebandeli ya Babylona elobelami. Wuta mokapo ya misato kino na mokapo ya mitano ya genese 11, biblia etalisi biso makanisi ya koluka lokumu ya Nimrod, mokonzi ya yambo ya Babylona mpe libota na ye.

*«Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! Allons ! **Faisons des briques**, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : Allons ! **Bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom**, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre».*

Na kotala boye, likanisi oyo emonani pamba. Lisusu, ekoki kokamwisa ete elamusa kanda ya nzambe. Kasi , sima ya bomoko ya bato bolema nionso ya moto ebombami mpe botomboki epayi ya nzambe.

« Tosala ba briques » Nzokande Eklezia etongami na mabanga ya bomoyi (1 Petelo 2/5) , Babylona , yango , etongami na ba briques.

Ba briques etongami na bato, ezali komonana lokola ezali lolenge moko mpe esalami ndenge moko. Esalami na mabele ya poto poto mpe ekangami moko na mosusu na ciment. Nzoka, tomikundola ete mabele elakelamaki mabe epayi ya nzambe sima ya kokweyisama y'Adamu (Genese 3/17). Ba briques, soki etongami, ekoki koningana te. Ezali elilingi ya bato na biyamba oyo babongisama na bisaleli ya bato. Lokola bakufi kati na molimo, bayebi ata moke ntina ya bomoyi ya molimo mpe losambo na bango ezali bobele losambo ya bikeko. Atako likanisi na bango ya liboso ekokisamaki, likanisi ya babylona esilaki te mpe ekobaki kino mikolo na biso. Moyangeli ya roma Constantin, oyo amikotisaki na lingomba ya boklisto, akobaki kaka likanisi ya Nimrod na kotongisaka ba eklezia likolo ya mikwa ya baklisto oyo bakufa ! Lolenge mabe oyo ya kokanisa ezali kokoba kati na masanga ebele. Na yango , baklisto mingi bamesana na ba briques , elingi koloba na bomoyi ya kosalaka ntango nionso makambo lolenge moko kati na bandako ya nzambe. Bakangami na lolenge ya kosalela oyo etie bakambi likolo ya bandimi , bazongisi makabo na bango, epakolami na bango mpe ebiangami na bango na maboko ya mokambi moko oyo azali kotambwisa nionso. Badindisami kati na bato ebele, mpe balambami na nzungu moko ya komikokanisa, bazali etuluku ya bato ya lolenge moko, ezangi bomoyi !

Ata Dawidi , mokonzi monene mpe mosakoli ya Yawe , abendisamaki na likanisi ya babylona wana elingaki ye kotanga tempelo monene mpo na lokumu ya nzambe. Ye oyo , kolandisama na ba kambi ya ntango oyo ebele , azalaki kokanisa na bosembo nionso kokumisa nzambe na kotelemisaka ndako oyo ezalaki na ntina ya kobenda ba gumbameli ya mokili mobimba.

Nzoka nde ,likanisi ya nkolo ezali mosusu. « *«Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes»»* Misala ya ntoma 17/24

Lokola bato moke basosoli mokano ya nzambe na likambo oyo , bakambi mingi bazali kosalela makoki nionso mpo na briques mpe bazali kotia pembeni mabanga ya bomoyi oyo ezali milimo. Mabanga ya bomoyi bazali ba klisto babotami sika oyo basangisi ndako ya molimo oyo ezali Eklezia.

«Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ» » I Petelo 2/5

Na bokesani na ba briques, mabanga ebongisami na molongo, mingi mingi na nzeala ya nguya ya mayi oyo ezali kopesa kongengisama ya malamu. Bakatami na bibongeseli ya molongo, bayeisama mino moko na mosusu, batondisami na bomoyi mpe na kongengisama, basangani na bonsomi nionso bamoko na bamosusu mpe batamboli na nse ya bitambwisa ya molimo ya nzambe (Jean 3/8)

Na yango, na nse ya kondimana ya kala, nkolo azalaki koboya ete ba bonzela ye mbeka likolo ya etumbelo ya mabanga oyo ekatami na moto, kopekisaka ete mosala ya moto ebebisa yango na kozanga kobulisama. Na bongo, tososoli ete nkolo andilmaka bobele oyo ewuti epayi na ye. *«Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées ; car en brandissant ton outil sur la pierre tu la profanerais» Exode 20:25.*

Na emonioseli 21/19-20, ntoma Yoani amonaki Yelusalemi ya likolo oyo etongami likolo na miboko ya mabanga ya ntalo. *«Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce : le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonix, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste».*

Na mabanga oyo ya ntalo mizali bobele mabanga ya bomoyi oyo esangisami mpo na koezala ndako ya molimo ya nkolo (I Petelo 2/5) oyo bakomi na kokokisama.

« Totonga efelo... » Totala ete bobele moto (o avec accent circonflexe) esimbi likolo ! Lolenge oyo ya kosalela ezali na enandeli ya bosalelami ya bakambi likolo ya bandimi kati na eklezia oyo epesi nzela na liteya ya botumbi mbeka (mokambi moko lokola molobeli kati na nzambe mpe bato) mpe ya etuluku ya bakambi likolo ya bandimi (bokabwani kati na bakambi mpe bandimi)

Elilingi oyo ezali moko ya ba ndanga mibale oyo ezali likolo ya lokasa ya 1 dollar. Tozali komona efelo oyo emosi efelo ya babele. Botala ete songe ekabwani na eteni mosusu ya nzoto, ezali kosimba likolo lokola elobami mpenza na mokanda ya Genese 11. Liso ezali komonisa awa boyebi mabe oyo epesami bobele na bato oyo bateyami pembeni.

Na kala, songe ezalaki kotalisa Nimrod (Genèse 10/6-12), lolenge ebongi ya motelemeli ya klisto, oyo azalaki moyangeli ya yambo ya lisolo ya bato mpe

mbandisi ya likanisxi ya babylona. Na ntango oyo , songe etalisi mit(o), bakambi oyo bazali likolo ya efelo (batambwisi bakonzi , balandi ya batambwisi bakonzi mpe ba bombi makambo ya masanga ya mangomba). Esaleli oyo ezwami na mingi ya ba eklezia epayi wapi bobele bato oyo bateyami pembeni mpe ba songe bakoki kozwa boyebi. Basali bongo etuluku ya bato na mayele etiami pembeni mpe ekangami, oyo bazali na mabaku ebongisami mpo na bango. Lolenge ya esaleli oyo epemami na kosangisama ewuti na bonganga nzambe ya ba yuda mpe mimesano ya babylona, ezali na ebandeli ya mangomba nionso ya molili (Franc- maconnerie, Rose-croix, Illuminati..) mpe ya biyangeli nionso ya mokili.

Nzoka, kolandisama na biblia, lisanga ya babateli mpate ezali te, kasi lisanga moko mpo na eklezia mobimba (Baefezo 4/4 ; 1Bakolinti 12/13) oyo ezali na makoki ya kopusama na bonsomi nionso liboso ya ngwende ya nzambe. «*Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même Esprit*» Ephesiens 2/18.

Lisusu, nzambe « alingi ete bato nionso babikisama mpe bakoma na boyebi ya solo » (1Timoteo 2/4).

«Tomipesa kombo.. » Nzambe apesaki epayi na moto libaku ya kobenga ba niama (Genèse 2/19-20) ; libaku oyo esanganaki na lotomo oyo nkolo apesaki ye.

Kasi, na kolukaka komipesa kombo, amonisaki mposa ya koluka koyebana mpo na lokumu na ye moko. Tozali wana, na ebandeli ya biyamba nionso mpe bakombo ya masanga oyo tokoki komona kati na boklisto. Na mikolo na biso, tozali komona ete ba eklezia nionso ebengami na kombo moko moko mpe bandakisa ezali ekoki kozanga te : « Bethel », « Le Rocher », « La manne cachée », « Sion », mpe bongo na bongo. Bokeseni nini oyo na ba Ekezia ya biblia oyo ezalaki kozwa bobele ba kombo ya ba mboka oyo ezwami !

Na kotangaka kondimana ya sika, tozali komona ete baklisto babengamaki bobele na kombo ya « bayekoli » to « ba santu » (ya Korinti, ya Efezo, ya Tessalonika ...) Liloba moklisto, na yango moko, elobelami bobele mbala misato na biblia (Misala ya bantoma 11/26 ; 26/28 ; I Petelo 4/16).

Na mikolo na biso, mingi ba mibengi ba klisto mpe bamimonisi mbala moko lokola bato ya misioni, ya molimo mosantu, ya katoliko, ya protestant, ya adventiste, ya methodiste... Bosukisami loyo « ismes », eyebani kati na biblia te, epemami mbala mko na Babylona mpe ekaboli bana ya nzambe na esika été esangisa bango. Esaleli oyo ebungisami ezali kotindika bandimi ya masanga na koluka komipesa ba kombo. Likambo oyo ezwi ntina makasi na boye ete bamisusu bamipesi ata ba kombo oyo ezwami na biblia te : Saint- père, révérend-pasteur , général , apotre international , cardinal , marechal... !

Bokeseni nini na liloba ya nzambe ! « *N'appellez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul est votre directeur, le Christ* » Mateo 23/9-10

Azali komela na masanga ya ekobo : « *Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu ; or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons* » I Bakolinti 10 : 19-21

Lisusu, ezali likambo ya ekobo ya molimo na ntina na kosangisama oyo mizali bilembo ya mangomba masangani. Na yango, mwa ndambu ya (levure), ata moke kaka , etombolaka poto poto ya lipa. « *C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?* » I Bakolinti 5 : 6.

Alangwaki makila ya ba santu : molangwa oyo ezali mpo na ntina ya koniokolama esangani na bosopi makila epayi ya ba yuda mpe ba klisto. Matata oyo Babylona ya kala ebimisaki (bayangeli ya babylona, ya ba perses mpe ya roma) mpe Eklezia ya katoliko, ekosalema lisusu kolandisama na mobulu mpe nkanda oyo emonana nanu te. Lokola tolobaki yango liboso, lingomba ya katoliko ya roma ebomaki koleka ba millions misato ya baklisto ya solo, kolekaka bongo mosika motango ya bato oyo bayangeli ya roma babomaki. Tozali na ba tango ya suka. Elilingi ya babylona ya kala ezali kobongisama lisusu na nse ya miso na biso.

Na boye, komatisama na nguya ya Europa ezali kobongisa nzela na boyangeli ya mokili mobimba oyo ekobimisa boyangeli ya mineyi ezongisami.

Ba ntoma bakebisaki biso mpo na kokotisama ya balakisi ya lokuta kati na ba eklezia ya tango ya suka. Klisto ayaki mpo kopesa biso bonsomi (Bagalatia 5/1, 13 ; 2 Bakolinti 3/17) kasi mwango ya satana ezali mosusu. Kobanda tango wana, balakisi ya lokuta mpe malakisi na bango, oyo ezali bobele malakisi ya ba demona (I Timoteo 4/1-3), epalanganaki mpe ekomisi ba klisto mingi bawumbu.

II- BOKANGEMI YA BAKLISTO EPAYI YA BASAKOLI YA LOKUTA

« *Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil* » « » II Pierre 2/1-3

1. Kokebisama mpo na (filosofi) mpe lipengwi
« *Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas esclaves des hommes* » I Bakolinti 7/23.

Paulo azalaki kokebisa baklisto ya likama ya basakoli ya lokuta mpe malakisi na bango , yango wana atikaki kolendisa bango na kotelema ngwi kati na bolingo na bango mpo na nzambe.

« *Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ* » « » Bakolosai 2/8

Liloba filosofi ewuti na ki hela « philosophia » mpe elimboli « bolingo mpo na bwania ». Na maloba mosusu, elingi koloba boyekoli nzambe oyo ezali bobele boyebi ya bomoto.

« *Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique* » » Lokola maloba ya nzambe elobeli biso na Yakobo 3 : 15

Paulo abakisi, « *Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu* » I Bakolinti 2/4-5

Liliba kokosa, na ki hela « apate », elimboli « lipengwi ». Tososola malamumu ete ezali bobele lipengwi ya mokili te, elingi koloba oyo ewuti libanda. Na yango, lipengwi mosusu ya kobombama makasi ezali kosalelama kati na masanga na kopalanganisaka malakisi oyo ekokani na liloba ya nzambe nzoka nde etondisami na mateya ya bomoto, ya molili mpe malakisi ya ba demoni.

Liloba « bokeba », « blepo » na ki hela, elimboli « bososoli ». Liloba oyo ezwami na mikapo ebele ya kondimana ya sika. Yango esengeli na biso kosenzela makasi. Soki moklisto azangi bososoli, azali botawu mpe akoki komemama na mipepe ya malakisi mpe kobungisama (1 Bakolinti 7/23; 2 Bakolinti 11/20).

Liloba “ makangami”(proie) , ewuti na liloba “ sulagoge “na ki hela mpe elimboli “ kokanga moto lokola mokangami mpe mowumbu” kasi lisusu “ komema libanda ya solo mpe kokonza” . Tozali komona mikolo oyo bolamuki ya basakoli ya lokuta ebele lolenge nkolo asakolaki mpe ba ntoma na ye.

« *Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens* » « » Matai 24/11

«Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous l'ai prédit» Matai 24/24-25

Liloba (verbe) « kotelema » elobelami na mikapo oyo ewuti na liloba « egeiro » na ki hela mpe elimboli « kolamuka na mpongi » to lisusu « kosekwa »
Na maloba mosusu, Yesu azali kosokola ete na nsuka ya ntango, ekozala na bolamuki ya ba kristo ya lokuta oyo esalama nanu te mpe basakoli ya lokuta bakomikotisa kati na ba eklezia.

Esengeli kosimba ntina ete bokoti ya bato ya lokuta na nsango malamumu kati na masanga ekoki kosalama te kozanga kondimama ya ba mpate mosusu ba oyo, lokola bakolinti , balingi kobotolama biloko na ntina kaka balobela bango makambo ya malamumu(2 Bakolinti 11/20)

« «Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables»» 2 Timoteo 4/ 3-4

2. Diotelefe, ndakisa ebongi ya mosakoli ya lokuta

« J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos ; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église» 3 Yoani 9-10

Biblia epesi biso ndakisa ya Diotelefe oyo akangi na bowumbu eklezia mobimba. Motomboki, ye oyo abenganaki bato nionso oyo ba ntoma batindaki mpo na kozongisa ye na nzela. Na koboyaka lotomo ya ntoma Yoani, alakisaki ete oyo ezalaki ntina mpo na ye, ezalaki kozwa esika ya yambo kati na lisanga. Molimo ya Diotelefe ezali kosala lisusu lelo oyo na nzela ya ba bateli mpate mingi oyo bazali kokonza ba eklezia oyo epesameli bango.

Molimo ya Diotelefe eyebanaka na bilembo oyo:

- Alingi kozala moto ya yambo , akangami nab a kombo ya lokumu(Matai 23/6-7)
- Ayambaka bapaya te
- Alobelaka bandeko maloba ya mabe
- Apekisaka bato koyamba ba tindami mpona sango malamumu
- Abenganaka kati na lisanga bandimi oyo bazali kotelemela makambo na ye ya mabe

Molimo oyo ya kokonza mpe ya kotia bandimi na nse ya boyangeli ya moto ekokani makasi na molimo ya nicolaite. Ebongi kosimba ntina ete « nicolaite » elingi koloba « moto oyo azali ko konza libota »

Liteya ya ba nicolaite ezali lisanga ya malakisi mabe oyo ekotaki na ba eklezia ya Efezo mpe Pergame. Ba Nicolaites bateyaka baklisto malakisi ya Balaam, oyo elobi ete bakoki kolia ba niama oyo etumbami mbeka epayi ya bikeko mpe kosala misala ya mbindo lokola ba pagano kosalelaka bonsomi na lolene ya mabe. (Emoniseli 2/6,14, 15). Bazalaki kotindika bato na kozanga kotosa malako ya lisanga ya bantoma oyo ezwamaki na Yelusaleme na mobu ntuku mitano sima ya Yesu Kristo.

Esaleli ya ba Nicolaite etiaka mokumba mpe botosi makasi epayi ya babeteli mpate.

« Botosa bakonzi » elobaka bango.

Ba nicolaites babongolaka ntina ya likambo ya Baloma 13, komipesaka bongo lotomo ya kokonza likolo ya bandimi.

Biblia eteyi biso na Baloma 13 mpe I Petelo 2 : 13-15, lokola moklisto, tosengeli kotosa bakonzi ya mboka. Nzoka nde, liloba oyo etaleli te bokonzi oyo baye bengami babateli mpate, bantoma, ba sakoli to ba nganga nzambe ba milatisi, kasi bazuzi, bakonzi ya politiki, basali mibeko mpe batambwisi biyangeli.

Ba oyo bazali na mposa ya bokonzi balatisami na molimo ya nicolaite. Nzoka libota esengi ba kambi ya Eklezia na ko kamba ba mpate epayi ya Nzambe na bwania mpe bolingo. Tango bakambi bazali kosalela liloba ya nzambe, bakomisaka bandimi lokola bato ya misala na bango te, bateyaka solo mpe balendisaka moko na moko na koluka mokano ya nkolo. Ata bolembu ya bato oyo bazali komipesa epayi na bango, basungaka bango mpe bapesaka bango toli. Kolandisama ya bokonzi bobele moko endimami kati na Eklezia ezali oyo etiami epayi na nzambe. Na yango, Yesu-Kristo azali moto ya Eklezia mpe mokonzi bobele moko (Ba Efezo 1/22-23).

Na likambo oyo, nazwaki ndoto moko kati na yango nzambe azalaki kolobela ngai ete ba bateli mpate mingi, sima ya komema milimo mpe kotalisa bango epayi ya nzambe, bazali kozonga na bango lokola ya bango moko.

Yango wana, babateli mpate mingi bapekisaka bandimi na bango kokenda kolanda mateya to kosangana na masanga mosusu kokosaka ete bazali kobatela bango na malakisi ya lokuta !

Na lingi kobeta lisusu nsete na mokapo mosusu oyo elimbolami malamumu na ba bateli mpate ebele. « *Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes* »

Ba ebele 13/17.

Liloba « botosa », na ki hela « peitho », elingi koloba « komitika kondisama na maloba ». Elimboli lisusu « kopesa na kondimisama nionso mposa epayi na moto ya kosala eloko moko na kolendisaka ye ». Ba tambwisi basengeli kososola

ete botosi mpe limemia ya baklisto ezali na boyokani moko na komindimisa na makasi mpe komilatisa bokonzi.

Basengeli nde kolendisanga bango mpe kondimisa bango mpo ete nionso oyo esalami na kondima te ezali lisumu (Baloma 14/23). Basengeli te kobangisa bandeko na bango na kosengaka bango botosi na makasi (I Petelo 5/2-3)
Yesu akebisaki bantoma na ntina ya molimo ya kokonza : « *Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles* » Matai 20/25

Liloba « ko konza », na ki hela « katakurieuo », elimboli « kokamba na makasi, kotiza na nse lotomo na ye, kotia na nse ya bokangemi ». Ezali te mpo ete batambwisi basengeli kosenzela likolo ya ba mpate nde bazali na lotomo ya koyangela likolo na bango lokola bayangeli mabe ya mokili. Kutu, bazali na mokumba ya kotambwisa bango lokola ba bateli mpate malamau.

Kolandisamaka na liloba ya nzambe, mobateli mpate azali moto oyo apesaka bomoyi na ye mpo na ba mpate (Yoani 10/10). Mobateli mpate ayangelaka kaka te likolo ya ba mpate na ye kasi abatelaka bango liboso ya ba ngombolo oyo bayaka mpo baboma bango. Bokonzi oyo epesameli ekoki koleka ba ndelo oyo nzambe atiaki. Na ndakisa, motambwisi asengeli komikotisa na makambo etali bomoyi ya bandimi na te mpo na kopesa bango mitindo na ntina etali libala. Asengeli mpe te kosenga na bandimi basunga bana na ye to mpe lisusu basalela ye misala ya ndako. Akoki kosenga te, ata mpo na mosala ya nzambe, lisungi ya mwasi oyo abali kozanga kosenga nzela epayi ya mobali na ye oyo azali mokonzi na ye (1Bakolinti 11/3)

Tosimba lisusu ete botosi, kolindisamaka na biblia, ezali bobele mpo na bato moko te kasi ezali mpo na bamoko epayi ya basusu mpo ekomami ete tosengeli komitosa bamoko epayi na basusu kati na bobangi ya kristo(Ba efezo 5/21)

Lisusu, emonani polele ete motambwisi oyo azali kati na lisumu asengeli kokoba kotambwisa libota ya nzambe ya nzambe. Bosengeli kotosa batambwisi kaka soki bango moko bazali kotosa liloba ya nzambe mpe bamoko na basusu.(Ba efezo 5/20-21)

Nzambe asengaka biso eloko moko na makasi te, lokola motambwisi azali na lotomo te ya kopekisa mayoki ya moto to kosenga ye botosi ya kozanga kososola.

Bokonzi nionso esengeli kotalelama engebene ba ndelo epesami na nzambe kati liloba na ye. Batambwisi baklisto oyo bazali koluka bokonzi koleka ba ndelo oyo nkolo kati basukaka na kozokisa ba ndeko.

Na yango, kotambwisama ya solo ya Eklezia ezali esimbelo likolo na yango baklisto bakoki kopema mpo Eklezia ezali na Kristo lokola likonzi(1Bakolinti

3/11). Lisusu, kosalelama ya bokonzi na lolenge ya biblia ezali tango nionso mpo na kosalela baklisto mpe lolenge mosusu te. Ba oyo bazali kosalela mokumba na bango ya kobatela ba mpate to mokumba mosusu mpo kobotola biloko ya bandimi bakomaka na kozanga te basakoli ya lokuta, babateli mpate ya lokuta, bantoma ya lokuta...

Ezali na mokapo mosusu oyo babateli mpate mingi ba bongoli mpo na kotika bana na nzambe na nse ye kokonzama na bango.

« N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » Ba ebele 10/25

Mokapo oyo ekoki kokabolama te na mokapo ya ntuku mibale na mineyi ya Ba ebele 10 : *« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres »*

Awa ezali likambo etali ntina ya mayangani ya ba eklezia oyo bandeko mibali mpe basi basengeli kosenzela bamoko na basusu, komilendisa kati na bolingo mpe na kosalaka misala ya malamumu. Soki ba ntina oyo ekokisami, ezali na ntina moko te ya kotika lisanga emonani. Na ngambo mosusu, soki esalami boye te, endimami mpenza kati na biblia kotika lisanga mpo boyokani moko te ezwami kati na pole mpe molili. Nkutu, eloko moko te epekisi bino na kotika lisanga oyo epengwisami mpe kokobaka kozala kati na lisanga ya bondeko elongo na ba oyo bazali kotambola na kobanga nzambe. Mpo na koyeisa mokuse , Ba ebele 10/25 esengi te tobikela bomoyi ya boklisto na komitiaka pembeni mpo tozali biteni ya nzoto moko.

3. Bilembo ya basakoli ya lokuta Tala oyo biblia elobi na biso, na mokuse, na ntina etali basakoli ya lokuta mpe balakisi ya lokuta. Bazali :

- mabulu ezangi mayi (2Petelo 2/17). Libulu ya mayi ezali liziba ya mayi na bomoyi oyo ezali kosopana wuta mabele mpe ezali na ntina ya kotondisa bato oyo bazwami na mposa makasi ya mayi. Basakoli ya lokuta bazali ya kokawuka mpe bazali na eloko te mpe bakoki kosilisa mposa ya mayi ya moto moko te : mpo bazali lokola mabulu to maziba ezangi mayi, elingi koloba kozanga liloba (Ezechiel36/25). Bazali na sango te mpe bakoki kosilisa libota ya nzambe mposa ya mayi te. Bazali kaka na masolo etondisami na lolendo (2 Petelo 2/18).

- ba mbonge oyo ezali kobenga mopepe (Yuda 1/12). Mbonge ezali (nuage) monene. Mosala na ye ezali mibale : kosopana likola ya mabele mpe kobatela bato na moyi. Basakoli ya lokuta bazali ba mbonge ezangi mayi. Bakoki ata kosopana mpe kobatela milimo. Bazali moboko te mpe bazali kotambwisa awa mpe kuna kolandaka mopepe.

- ba (ecueils) (Yuda 1/12). Ba (ecueils) ezali bipekiseli, makama, mitambo to mikakatano oyo ezali kotungisa baklisto. Na yango, ba (ecueils) emonisami

awa ; lokola basakoli ya lokuta oyo bazali makama, mitambo mpo na lobiko ya milimo oyo bakangi na bowumbu.

« Malheur à vous, docteurs de la loi ! parce que vous avez enlevé la clef de la science ; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient » Luka 11/52

- Ba nzete ya (automne) kozanga mbuma (Yuda 1/12). (Automne) ezali eleko oyo elandaka eleko ya bokawuki mpeeyaka liboso ya eleko ya mbula, eleko ya malili te moyi te, kati na moto mpe malili. Basakoli ya lokuta bazali malili te moto te , bayebi kozwa ekateli te , basalelaka bobele makambo oyo emonani liboso na bango. Nzoka , nzambe asanzaka bato oyo bazali moto malili te : *«Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche »*

Na eleko ya kati kati (automne), matiti ya ba nzete ebandaka kokawuka mpe esukaka na kokweya na eleko ya elanga. *« Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi ; toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges ! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi ! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit »* Baloma 2/17-24

- Ba mbonge makasi ya ebale ekobwakaka (mopepe) ya mbindo na yango (Yuda 1/13). Ba mbonge ebwakaka ba mbindo nionso ya ebale monene na ngambo. Tosimba ete ebale monene, kati na makomami, ezali elilingi ya mokili. Basakoli ya lokuta bateyaka epayi ya baklisto ba (Principes) mpe ba filosofi ya mokili. Kati na bango etonda na biloko ya mabele, yango wana nkolo alobaki na mokanda ya Malako 7/ 20-23: *«Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme».*

- minzoto ekenda epayi na epayi (Yuda 1/13). Basakoli ya lokuta bazali minzoto epumbwaka, bazali bato na kotenga tenga. Monzoto epumbwaka ezali monzoto oyo atiki nzela na ye mpe ebungi kati na molili ya molongo. Basakoli ya lokuta

batika nzela na bango pembeni ya moyi mwa ntongo, oyo ezali Kristo (2Petelo 1 : 19 ; Emoniseli 22/16). Bakimaka epayi nionso mpo na koluka boyebani, boyokani, mbongo. Bazali kati na molili mpenza mpe bamemaka bato kati na libungi.

Minzoto ezali na mosala ya kongengisa bato kati na butu kasi basakoli ya lokuta bazali ata na pole moko te , bazali bakufi miso oyo bazali komema bakufi miso mosusu : *«Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse»* « « Matai 15/14

Basakoli ya lokuta bazali na mosala ya kobimisa malakisi ya lokuta (1 Timoteo 4/1-2 ; 2 Timoteo 4/3) mpo na kopengwisa mpe kobungisa (2 Petelo 2 ; Emoniseli 13/11-18), y a koboma bato miso, ya kobotola bato biloko (Yoani 10 /10), ya kokanga mpe kokonza baklisto.

4. Miango ya kopengwisa ya basakoli ya lokuta

Tofandi na mokili oyo bato bazali kobela mingi mingi, bazali komitungisa, batondisami na makambo ya kosala mpe babungisi elikia. Mpo na kozwa eyano na mitungisi ya mokolo na mokolo, bazali pene ya komipesa bipekiseli. Basakoli ya lokuta bazwaka litomba na kosalelaka makambo oyo mpo na kokosa bato. Miango oyo basalelaka ezali :

- Bikamwa (Matai 24/24 ; 2 Batesaloniki 2/8-12 ; Emoniseli 13/11-18). Yesu atikala kosenga bayekoli te kobongisa milulu ya minene mpo na kosala bikamwa. Paulo na Petelo, na ngambo na bango, batikala kolobela liboso te makambo nzambe akosala na ntango ya mateya.

Babandsaki kaka kosakoal nsango malamumu kozelaka bobele nkolo asala. Lelo, bato mingi bazali kobongisa mayangani mpe kolaka bato yambo bilembo mpe bikamwa lokola nde bazalaki na makoki ya kobongisa makambo oyo molimo mosantu esengeli kosala. Mpe baklisto ebele bazali kolanda bilembo kobosanaka ete bikamwa esengeli kotambola na bango elongo mikolo nionso ya bomoyi na bango (Malako 16/ 15-20).

«L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés» 2 Batesaloniki 2/9-10

Na ntembe te, ba oyo balingi ntango nionso bikamwa mpe bazali kotia pembeni liloba ya nzambe bazali mpe bakozala bato oyo bakongama na pete nionso na motambo ya moto mabe.

- Bisakweli (2 Petelo 2/1-3) : baklisto balingi yango mingi !

Basusu bazali na mikanda mitondisami na bisakweli, mbala mingi ewuti na mosuni mpe na zabolo, oyo azali kokanga bango na bilikia ya lokuta. Bizali

kobimisa mbala mosusu kozokisami minene ya mitema mpe makama minene mikoki kobongisama te.

Na yango, oyo ezali kosepelisa bango ezali bobele kokende nsango mpe kokoma na bozwi na kotekisaka bisakweli (Yilimia 23/9-40)

- Momesano ya mosala : ezali na masanga oyo bapemaka te. Kobanda mokolo ya liboso kino mokolo ya yenga, manaka mpo na mayangani ebongisami na ntina ya kokanga baklisto. Ntango nionso bazali na misala ya kosala kati na masanga, baklisto oyo bawumbu ya esaleli bazali lisusu na makoki ya kopona kati oyo azali malamumu to te mpe babungisi bososoli nionso. Momesano oyo ya mosala ezali koniata makasi bomoyi ya moto mpe ya libota.

Na kokangamaka boye, bazali lisusu na ntango te ya kokende na ba eklezia mosusu mpo koyoka mongongo mosusu. Basakoli ya lokuta na bamposa minene ya : mbongo, na kozwa eteni ya zomi, kobenga bato na kopesa mbongo mpe makabo ya lolenge na lolenge oyo babimisi (2 Petelo 2/1-3), mposa ya kosangisa nzoto (2Petelo 2/14), bisengo ya bomoyi (Bafilipo 3/18-19) mpe koluka lokumu, kobengama mpe bokonzi, bongo na bongo (Yoani 5/44) Soki basakoli ya lokuta bazali kokoma ebele koleka na ntango ya suka, ezali mpo ete bazali na bato oyo babongisami mpo na kozala na nse ya bokangi na bango mpo na mposa na bango ya koyoka masapo, bisakweli mpe masano(Mika 2/11 mpe 3/5).

Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez» 2 Bakolinti 11/20

MOKAPO YA MISATO

Bokangami ya eklezia na lisumu, na momesano ya bonkoko mpe mobeko ya Mose

I- Bokangami na nzela ya lisumu

1. Lisumu ezali nini ?

Liloba na nzambe elobi mpenza nini na ntina ya lisumu ?

«Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi» « 1Yoani 3/4

Kolandisama na biblia, lisumu ezali kobuka mobeko ya nzambe. Emonisamaka na na makanisi to na misala. Na ndenge ya siki siki, liloba « lisumu » ewuti na ki yuda « hatta » (to « het », « hatta'ah ») mpe na ki hela « harmatia » elimboli « kozanga mokano » to « kozanga kosimba eloko ozali kokana » (Genese 20 /9 ; Basambisi 20/16 ; Baloma 3/23). Boye, moto oyo azali kosala lisumu, azangi kokokisa mokano mpo na yango nzambe akelaki ye, elingi koloba bomoyi ya seko. Lisumu ezali bongo kobuka mokano to liloba ya nzambe oyo emonisami

epayi ya bato. Ezali lisusu lolenge ya kozala, kozanga boyengebene. Diabolo azali ekelamu ya yambo oyo atombokelaki nzambe (Esaie 14 ; Ezechiel 28/11-19), ezali ye moto akotisaki lisumu kati na mokili na nzela y'Adamu (Baloma 5/12).

Yesu Kristo asakolaki komata ya lisumu na ntango ya suka. Na mikolo na biso, moto moko te akoki koboya kokokisama ya esakweli oyo. Lisumu emati kaka te na mokili, kasi ekoti mpe epalangani makasi kati na ba Eklezia. Baklisto mingi bakomi bawumbu ya lisumu mpe bazwami kati na mabe lolenge na lolenge.

2. Lolenge nini koyeba ete okangami na lisumu ?

Eyano ezali kati na mokanda ya Baloma 7/ 15-23 : *«Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais : ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien : le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon for intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres».*

«Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché» Jean 8 / 34

C'est pourquoi Paul disait à juste titre : *«Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les oeuvres de la chair sont évidentes ; ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu»*

Yango wana Paulo alobaki na ntina ete : (Bagalatia 5/ 16-21)

Ebongi te kokuta kati na Eklezia bilulela, bokwabani, likunia, kozanga bolimbisi, koboma, kolongola zemi, ekobo (kosangisa nzoto libanda ya libala , kosangisa nzoto mibali na mibali , kosala makambo ya mbindo lokola na mboka sodome mpe kosalela binama ya nzoto libanda ya mokano ya nzambe , kotala bililingi oyo ezali kolakisa bato bolumbu) , losambo ya bikeko , lokoso , lokuta ,

kolekisa ndelo ya kolia , kopona bikolo , koyima yima , kotonga , koloba mabe ya baninga , komilinga yo moko koleka, lolendo , kozala moto na lolenge mibale , lipengwi , kindoki , elateli mabe...

Nzaka nde makambo oyo ezali komonama mpenza kati na masanga ebele mpe na mawa nionso bato mingi te bamitungisi na ntina na yango.

Mwana ya nzambe asengeli kozala na bokonzi likolo ya mosuni mpo mosuni nde etindaka ntango nionso na lisumu. Nzoto ekelamaki te mpo na ekobo, kasi mpo na kozala tempelo ya molimo mosantu (1Bakolinti 6 / 19). Yango wana, Paulo alobaki boye mpo na kolamusa makanisi ya bayoki na ye : « *Prendrais-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée ?* » « (1Bakolinti 6/19).

Kasi tozali komona nini na mikolo na biso kati na ba eklezia mingi ?

Monoko, oyo ekelamaki mpo na kopesa nkembo na nzambe , ekomi enama ya lokuta , ya koloba mabe ya bato , ya koyima yima , ya koluka kozwa litomba epayi na mabe na kopesaka ba nsango, ya kofinga , ya kosalela ekobo, kolekisa ndela ya kolia , ya bangi , ya masanga , ya makaya...(Malako 7/18-23)

Miso oyo ekelamaki mpo na kotala misala malamuru ya nzambe, ekomi kosalema mpo na kolulu mpe kotala makambo ya mabe na télévision mpe na bisaleli mosusu ya bopanzi nsango.

Litoyi, oyo ekelamaki mpo na koyoka liloba ya nzambe mpe kozwa malakisi ya nkolo (Masese 20/12 ; Yobo 36/10), ebongolami mpo na koyoka matongi, biloba loba, miziki ya mokili mpe maloba ya mbindo. Nzoka nde, nkolo atikaki te kobenga libota na ye na koyoka na ntina ete akangola bango na (influences) ya mokili (Deutéronome 5 :1, 6 : 3 mpe oyo elandi ; Yilimia 2/4).

« *Que celui qui a des oreilles entende !* » « (Matayo 11/15 ; Malako 4/9 ; Luka 14/35 ; Emoniseli 2/7, 11, 17, 29 ; 3/ 6, 13, 22), libota ya motuya oyo ya nkolo Yesu, ezali ebiangeli ya kopesa litoyi mpo na kozwa emoniseli. Kasi bamingi bakomi matoyi makasi mpo na mitema na bango miyeisama makasi na lisumu. Na yango, matoyi na bango mikatisami ngenga te mpo baboyi kozwa malakisi ya Yawe. (Yilimia 6/10 ; Misala ya bantoma 7/51). « *Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la connaissance* » » Lokola biblia elobeli biso na mokanda ya Masese 18/15.

« *La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole du Christ* » Baloma 10/17.

Na bongo, oyo tozali koyoka ezali kotinda biso na malamuru to na mabe. Tokeba na komitika ete tobebisama na kozanga kondima mpe lisumu te.

Bokonzi ya nzambe ekoki kofandisama kaka kati na mibali mpe basi oyo bazali na mposa ya koyoka liloba mpe kosalela yango. Na ngambo mosusu, ba oyo babaloli litoyi na liloba ya nzambe bakweyaka kozanga ntembe kati na lisumu mpe bafongolaka ekuke na ba demona (Nzembo 119/11).

Na mokanda ya Malako mokapo ya liboso, nzela kotanga ntuku mibale moko kino ntuku mibale na mwambe, Yesu akangolaki moto moko akangamaki na molimo mabe mpe azalaki kokende wuta ba mbula mingi kati na synagoga, esika oyo bazalaki kotanga Tora mpe epayi wapi nzambe asengelaki koyangela. Lelo oyo, ezai mawa na komona makambo kosalema lolenge moko kati na masanga ebele ya ntango na biso. Ba mingi bazali kokende na Eklezia lokola bazali kokende na esika ya masano mpe liloba ya nzambe ekomi lokola miziki ya kosepelisa nzoto mpo na basusu, ezali kosimba motema te.

« *«Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique»* Ezechiel 33/32.

Ezali bongo likambo ya kokamwa te ete ba demona bafanda kati na ba EZklezia ebele, basala oyo balingi mpe malakisi lolenge na lolenge ya lokuta epemami na bango.

II- Bokangami ya Eklezia na nzela ya momesano ya bonkoko

Na ekeke ya mitano liboso na Yesu Kristo, esaleli ya malakisi ya bayuda, oyo efandaki na kopesa boyebi ya bonkoko, ezalaki moko ya esaleli oyo ebongisamaki malamumu na ntango wana. Ata bongo, malembe malembe, ba rabbins basalaki bokeseni kati na Tora oyo ekomamaki (mikanda mitano ya liboso ya biblia) mpe Tora oyo elobamaki (Talmud) oyo ezalaki kolimbola, kobakisa, mpe kosembola mbala mosusu mobeko ekomami. Kati na kondimana ya sika, momesano ya bonkoko oyo elobami ebengami « momesano ya bakulutu » (Matayo 15/2 ; Malako 7/ 3, 5)

Ba nsango malamumu elobeli mbala mingi momesano ya bafalisai mpe ba scribes. Nzoka nde ba sadducéens bamonaki ete bobele mokanda oyo ekomami ezalaki na boyokani na mibeko, ba falisai basalaki momesano elobami ya makasi mpo na kolimbola mikapo ya mpasi to oyo ezali na ndimbola malamumu malamumu te. Sima ya ntango, momesano oyo ekomami ekomaki na ntina lolenge moko na Tora oyo ekomami. Lisanga ya ba ndimbola mpe bosiki siki ebakisami na Tora (mobeko ekomami) ekomaki mpe ezwaki bindimamaki kati na Michna (momesano ya bankoko). Na yango, tososoli malamumu maloba ya nkolo oyo azalaki kopamela bafalisai na kobukaka liloba ya nzambe mpo na litomba ya mimesano na bango. Na yango, momesano na bango ekomaki lingomba na bango.

«*«Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition»* Matayo 15/6

Lingomba ya boklisto ya ntango oyo efandisami koleka likolo ya mimesano ya bato na esika ete efandisama likolo ya moboko ya ba ntoma oyo elobelami na Ba efezo 2/20 ;

Kati na mimesano oyo, ezali :

- Mokolo ya eyenga ekoma mokolo ya nkolo (wuta bokutani ya Nicée na botambwisami ya Constantin) nzoka nde baklisto ya Eklezia ya yambo bazalaki kobondela mikolo nionso (Misala ya ba ntoma 2/46),
- Mwa eteni ya lipa ezwi esika ya elambo ya nkolo (wuta bokutani ya Nicée na mobu nkama misato na ntuku mibale na mitano),
- Nzambala ya nganga nzambe (bokutani ya Nicée) nzoka nde ban toma bazalaki kolata lokola bato nionso,
- Mokolo ya Noel ekomaki mokolo ya mbotama ya Kristo (bokutani ya Nicée) nzoka nde biblia epesi mpenza mokolo ya mbotama ya nkolo,
- Malongi (bokutani ya Nicée)
- Bandako etongami na bato ezwaki esika ya Eklezia oyo ezali ndako ya molimo (bokutani ya Nicée)
- Eteni ya bato oyo bakumisaka nzambe (oyo etiamaki na ekeke ya motoba epayi ya Papa Gregoire le grand)
- Kopambolama ya libala mpe kolata bilembo ya boyokani (bokutani ya ntuku misato na mobu nkoto moko na nkama mitano na ntuku mitano na mitano)
- Eteyelo ya eyenga, esalamaki epayi ya Robert Raikes (nkoto moko na ntuku sambo na ntuku misato na motoba kino nkoto moko na nkama mwambe na na zomi na moko), nzoka nde na kolandisama na biblia, koteyama ya bana ezali mokumba ya baboti (Masese 22/6 ; Baefezo 6). Emonani mpenza ete ezali mpasi mingi mpo na moto kotika mimesano ya bonkoko. Lisusu, oyo lingomba ya balifasai ezalaki mpo na lingomba ya bayuda, eteyelo mpo na makambo ya nzambe ezali mpe lolenge moko mpo na lingomba ya boklisto.

Eteyelo mpo na makambo na nzambe

Liloba « theologie » ewuti na ki hela « theologia » mpe elimboli « koloba lisolo na ntina etali bonzambe to ya bonzambe ». Ezali bongo boyekoli na nzela ya mayele ya bomoto makambo etali bonzambe. Teoloji, na bokeseni nionso na oyo bato bakoki kokanisa, ewuti na ntango ya kala kala mpe ebotami elongo na eklezia te. Moto ya liboso oyo alobelaki boyebi oyo ezali lilosofe ya ba hela Platon kati na mokanda na ye « la republique ».

Kati na Eklezia ya liboso, baklisto bazalaki kteyama na ba lotomo ya liloba oyo ekomami na ba Efezo 4/11. Na kala, ekoki kokanisama te ete batinda baklisto na eteyelo ya makambo ya bonzambe mpo moteyi oyo aleki bateyi nionso ezalaki molimo mosantu. Na yango, bato bayekoli makambo ya bonzambe, oyo mingi bazali baluki luki mpe bato na boyebi, bakutana na Yesu te. Eloko mabe koleka, basusu baboyi kondima mbotama ya kokwama ya Yesu Kristo, lisikwa

na ye mpe kozonga na ye oyo ekomi pene. Lolenge nini bakoki koteya malamu malamu nsango malamu oyo ezali kotia Yesu Kristo na kati kati ?

« *Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ* » Bakolosai 2/8

Ezalaki na biteni mineyi kati na mateya ya makambo ya bonzambe kolandanaka na lisolo ya Eklezia : episcopale, monastique, scolastique, mpe na kosukisa pastorale.

- Eteni ya episcopale ebandaki na batata ya Eklezia (kobanda na ekeke ya mibale sima na Yesu Kristo) mpe ezalaki mpo na boyekoli ya episkopo mpe ba nganga nzambe kati na biteyelo oyo ezalaki na kombo moko. Kuna, bazalaki kozwa malakisi mizangi kopemama na ntina ya mimesano ya lolenge na lolenge mpe ba manaka ebongisami liboso oyo Eklezia esengeli kosalela.

- Eteni ya monastique ya boklisto ebandaki kati kati na ekeke ya misato mpe ekeke ya mineyi sima na Yesu Kristo. Ezalaki komonisama na lolenge ya bomoyi ya kominiokola mpe ya makambo ya kobombama. Ba moines, oyo balapaki ndayi ya kozanga kobala, ya bobola mpe ya kotosa bakonzi na bango, bazalaki kobombana na ba monasteres. Wuta ekeke ya misato, biteyelo ya ba moines esalamki mpo na koteya ba tindami oyo batindamaki sima na bisika oyo bato bakoma nanu te.

- Eteni ya scolastique ekokani mpenza na momesano ya eteyelo ya likolo. Na yango, pene na mobu nkoto moko na nkama mibale, biteyelo ya ba cathedrales ebongwanaki na biteyelo ya minene. Eteyelo ya monene ya Bologne, na Italie, ezalaki eteyelo ya liboso oyo esalamaki, kolandisama na oyo ya Paris mpe ya Oxford.

Eteni oyo ya boyekoli makambo ya bonzambe ezalaki kosalama na koteyaka malakisi ya makambo ya bonzambe na bateyi ya biteyelo ya minene.

- Eteni ya ba bateli mpate, ebengamaki lisusu eteyelo ya makambo ya bonzambe kati na biteyelo ya bonganga nzambe, mpe epalanganaki wuta koteyama ya eteni ya scolastique kati na biteyelo ya minene. Eteni oyo emipesaki na kobongisama ya ba lotomo, ezalaki na mokumba ya kobongisa bateyi oyo bakoki mpo na ntina etali mangomba. Boyekoli makambo ya bonzambe kati na biteyelo ya bonganga nzambe, to biteyelo mpo na kokoma mobateli mpate bizali mpe na mikolo na biso.

III. BOKANGAMI YA EKLEZIA NA MOBEKO YA MOSE

1. Kozanga boyebi ebomaka

« *Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants* » Osée 4/6

Kati na mokapo oyo, nzambe amonisi likambo ya mawa : libota na ye ekatelami libebi mpo na kozanga boyebi oyo bazali. Ezali mpenza mpo kozanga koyeba

oyo nzambe azali mpe komiyeba ye moko. Na yango, baklisto mingi bayebi oyo bazali kati na Yesu te. Komonisama ya likambo oyo ezali lolenge moko na mikolo na biso kati na masanga ebele. Ntoma Paulo akebisaki bazalani na ye na ntrina etali makama ya kozanga koyeba kondimana ya sika mpe matomba na yango.

«Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde : mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption» Ba galatia 4/ 1-5

Liloba « mwana » kati na mokapo oyo, « népios » na ki hela, elimboli « moto azangi boyebi ». Nzoka kozanga koyeba ebomaka lokola moto nionso ayebi yango. Ezali bongo motuya koleka ete baklisto basimba mozindo ya mosala ya ekulusu oyo Klisto akokisaki. Lingomba etindaka bato na kozanga kosala eloko mpe kozanga boyebi , nzoka nde moklisto oyo azali kobikela ngolu ya nzambe , abengami na kobima kati na esaleli oyo.

«C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici : moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire : il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déçus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Christ-Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour» Galates 5:1-6.

Ba galatia bakweyisamaki lisusu na motambo ya lingomba. Bazongelaki momesano ya kosalela sabbata mpe ba feti ya nkolo mpe kino kosalela kokatama ngenga , komipimelaka bongo bonsomi kati na Kristo.

«Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ! Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous» Ba galatia 4/9-11

«L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouteriez ! Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais : Que je n'entende plus la voix de l'Eternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Eternel me dit : Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur

susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte» Deutéronome 18:15-19.

Masiya oyo awutaki epayi ya nzambe asengelaki kokangola bato na lisumu, na ba demona mpe na elakeli mabe ya mobeko, na nzela ya liwa na ye. Etinda oyo ekokisamaki epayi ya Yesu na ekulusu. Nzoka, lolenge moko na ba galatia, ba eklezia mingi bikangami na mobeko ya Mose. Na yango, bakangami makasi na malako ya mobeko lokola eteni ya zomi, kosalela sabata mpe ba feti ya milulu, kolata bilamba ya bonganga, bokuli bonganga ya babeteli mpate...

2. Ba lolenge ekeseni ya mibeko na nse ya kondimana ya kala Bakisa mibeko zomi, oyo ezalaki kati na mibeko etali etamboli ya bato, ba ebele basengelaki kotosa mibeko misuse oyo tokolobela mbangu mbangu.

- Mibeko etali milulu (Ba ebele 9/1)

Biblia etatoli ete mwana na mpate ya nzambe abakamaki mbeka wuta ebandeli ya mokili (Emoniseli 13/8). Mbeka oyo etalisaki ebandeli ya mibeko etali milulu. Sima ya kokweya y'Adamu na Ewa, abomaki niama mpo na kosalela bango bilamba ya mposo ya niama mpo na kozipa bolumbu na bango. Niama oyo ezalaki elilingi ya Kristo oyo abakamaki mbeka mpo na kolongola masumu na biso mpe kolatisa biso boyengebene ya nzambe. Na yango, ba mbeka nionso ya ba niama, oyo epesamaki liboso mpe sima na Mose, bizalaki elilingi ya kufa ya nkolo mpo na kopetola bato.

Kati na kondimana ya kala, mibeko oyo misalemaki mpo na ntina etali losambo kati na hema (tabernacle) mpe kati na tempelo (Levitique 16 mpe ba hebele 9/ 1-10). Nzoka bisika mosantu oyo bizali lisusu te mpe bonganga ya Lewi oyo ekangamaki na yango ezali lisusu na ntina ya kozala te.

Kati na kondimana ya sika, Kristo akomisi banaa na ye efandelo ya nzambe na molimo (Ba efezo 2/22) mpe bokonzi ya bakonzi mpe batumbi mbeka (Deuteronomie 14/22-29 ; 26/ 8-13 ; Emoniseli 1 : 4-6 ; 5/8-10 ; I Petelo 2/9).

«En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première ; or, ce qui est devenu ancien a vieilli est près de disparaître» Ba ebele 8/13.

«Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tout croyant.» Ba loma 10/4

Ba oyo balingi kotosa kaka mwa ndambu ya mobeko, basengeli koyeba ete na kotosaka mobeko moko, basengeli kotosa mibeko nionso, soki te bazali komitia na nse ya elakeli mabe.

«Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique» Ba galatia 3/10

«Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul Commandement, devient coupable de tous» Yakobo 2/10

- Mibeko etali etamboli ya bato (Exode 20/1-17)

Mibeko etali etamboli ya bato, oyo eyebani mpe mingi, mizali seko na seko mpe mikobongwana te mpo mizali kotatola ki bosantu ya nzambe. Lévitique 18 epesi biso mibeko oyo mizali kosalelama kino ntango oyo.

Na ndakisa, na nzela ya kotanga 22, bosangi nzoto ya mibali na mibali to basi na basi, oyo ezali kotuka Yawe , apekisami kozanga kotatabana.

«Tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme ; c'est une abomination». 1 Bakolinti 6/ 9-10 endimisi mokapo oyo ya kondimana ya kala : «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu».

Etamboli, kolandisama na nzambe esengi lisusu ete tomona bolumbu ya baboti na biso te ata ya bato mosusu te, longola ya babalani kaka. Toyeyisa lisusu likambo polele ete babandisami mpo na libala basengeli komimonisana bolumbu liboso ya libala.

Tosimba lisusu ete kati na mibeko zomi, mwambe mizwami kati na mibeko etali etamboli mpe emoniswami na polele nionso ete mizali kosalelama kino ntango oyo. Yango wana, mibeko oyo mikomami kati na motema ya moto mpe mimamami na motema.

Il est à noter que parmi les dix commandements, neuf font partie des lois morales et il est évident qu'ils sont toujours en vigueur. C'est pourquoi, ceux-ci sont inscrits dans la conscience de l'homme et gravés dans son coeur.

«Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur coeur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple» Ba ebele 8/10.

- Mibeko mitali efandeli kati na bato to kati na mboka

Ezali mibeko ya efandeli kati na mboka oyo ebongisi bomoyi kati na bato na Yisraela mpe oyo etali na ntembe ata moke te bobele libota ya Yisraela. Mibandaki kosalelama, kati na mabaku mingi, lokola na kotambwisa ya mabota, bokolongona ya nzoto, kotambwisama ya mibeko... Ezali bongo lolenge ya

buku etali kotambwisama ya bomoyi kati na mboka oyo ebongisaki bomoyi ya mokolo na mokolo ya libota ya ba ebele. Bandimi ya kondimana ya sika bazali ata etinda (obligation) moko te ya kotosa yango.

Eteni ya zomi ezalaki moko ya mibeko etali bomoyi kati na bato mpe milulu kasi bato mingi bazali kokoba kosalela yango na kolobaka ete ezalaki na ntango y'Abraham , liboso ete mobeko epesama.

3. Eteni ya zomi, mpaku ya baklisto

Eteni ya zomi ezali moko ya mibeko makasi oyo ezali kokotisa mobulangano kati na masanga ata ko esila ngala. Cyprien (200-258) azalaki mokomi moklisto ya yambo ya kosenga lisungi ya mosolo mpo na bakambi lokola bayuda bazalaki kosala mpo na ba lewi na nse ya mobeko. Yango wana na ekeke ya zomi, eteni ya zomi ekomaki lotomo (obligatoire) mpo na kosunga eklezia ya leta kozanga kotalela kosalelama na yango na nse ya kondimana ya kala. Na yango, mobeko ya mose ekataki ba lolenge mineyi ya eteni ya zomi.

- Lolenge ya liboso ya eteni ya zomi

«Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël, en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation» Nombres 18:21.

Libota esengelaki kozanga bokeseni kofuta eteni ya zomi mpo na ba lewi. Na yango , bikolo nionso ya Yisraela , bizalaki na mabele lokola libula na ntango bakomanki na mboka canana. Ba lewi , mpo na bango , baponamaki epayi ya nkolo mpo na kozala na mosala na ye kati na esika ya bokutani , lisusu bazwaki mabele te mpo na bango.

«Et tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi» Deutéronome 14:27.

Yango wana , mpo na kofuta bango , bikolo misusu ya Yisraela bisengelaki kopesa mpaku ya zomi likolo ya nkama ya bozwi na bango. Ba lewi bazalaki basali kati na boyangeli ya ntango wana mpo bazalaki kokokisa mikumba ya kokengela na ntina etali bolongono ya nzoto , kobatela bato , kosambisa bato mpe kopesa malakisi.

- Lolenge ya mibale ya eteni ya zomi

«L'Eternel parla à Moïse, et dit : tu parleras aux lévites, et tu leur diras : quand vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donné sur eux pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de l'Eternel, la dîme de la dîme. Et votre offrande prélevée vous sera comptée comme le froment de l'aire et comme l'abondance de la cuve. Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, l'offrande de l'Eternel sur toutes vos dîmes, que vous recevrez des enfants d'Israël ; et vous en donnerez l'offrande de l'Eternel à Aaron, le sacrificateur. Vous

prélèverez toute l'offrande de l'Éternel, sur toutes les choses qui vous seront données ; sur tout ce qu'il y a de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Et tu leur diras: quand vous aurez prélevé le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille car c'est votre salaire, en échange de votre service dans le tabernacle d'assignation»
« Nombres 18 / 25-31.

Ba lewi basengelaki kofuta « eteni ya zomi ya eteni ya zomi » mpo na ba tumbi mbeka. Ba tumbi mbeka nionso bazalaki ba lewi kasi ba lewi nionso bazalaki ba tumbi mbeka te. Ba tumbi mbeka bazalaki bakitani y'Alona mpe bazalaki kosala misala oyo ebongisamaki bobele mpo na bango moko kati na ndako ya bokutani mpe kati na tempelo. Eteni ya zomi oyo ya mibale ezalaki kopesa bango makoki ya kosala mosala malamumu mpe kotambola malamumu ya mosala kati na tempelo.

- Eteni ya zomi ya misato

«Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ, chaque année. Et tu mangeras, devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom, sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, et tu serreras l'argent en ta main ; tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras ; et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille» « Deuteronomie 14/22-26

Ba Yisraela nionso basengelaki kobomba eteni ya zomi moko ya misala na bango mpo na milulu ya mbula na mbula ezalaki kosalama na Yelusaleme. Libota ya Yisraela basengelaki kosangana mbala misato na mbula moko na Yelusaleme, esika oyo nkolo aponaki, na ntina ya milulu minene. Milulu oyo misengelaki kozala libaku ya kosepela elongo mpe nzambe abongisaki ete moko na moko azala na makoki ebongi mpo kosepela malamumu. Mpo na yango, basengelaki kotia pembeni zomi likolo ya nkama (10%) ya mbuma ya bilanga na bango ya mbula na mbula. Ezali ntina mpo na kolimbola ete eteni ya zomi ezalaki kofutama na mosolo kasi na biloko.

Eteni ya zomi oyo ya misato, oyo ebongisamaki mpo na kolia na ntango ya milulu ya mbula na mbula ekoki kotiyama esika moko te na eteni ya zomi oyo ebongisamaki bobele mpo na ba lewi.

- Lolenge ya mineyi ya eteni ya zomi

«Au bout de trois ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le lévite, qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront et mangeront, et se rassasieront ; afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute oeuvre que tu feras de ta main» Deutéronome 14:28-29.

Sima ya mbula misato, esengelaki lisusu kofuta eteni ya zomi mosusu, oyo ekokanaki na moko ya misato (tiers) ya eteni ya zomi ya mbula mobimba, mpo na babola, bitike mpe basi bakufela mibali. Lelo oyo, kati na ba mboka na biso ya mondele, eteni ya zomi oyo ekoki kobenga « lisungi mpo na bato bazangi bozwi » mpo ete ebongisamaki mpo na bato bazangi eloko.

Biteni ya zomi oyo bizalaki makabo te kasi mpaku ya solo oyo ezalaki komonisa koleka ntuku mibale na nse ya zomi (20%) ya bozwi mobimba ya mbula na mbula ya ba Yisraela. Mpo na kokoba kozwa eteni ya zomi, bakambi baklisto mingi bazali kopesa ba ntina kolandisama na biblia. Ntina ya liboso ezali ya koloba ete Abraham, tata ya kondima, afutaki eteni ya zomi mpe na yango tosengeli kofuta eteni ya zomi lokola ye.

«Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la dîme de tout» Genèse 14/17-20.

Kasi tozali komona nini kolandisama na makomami ?

- Abraham apesaki eteni ya zomi te mpo akoma mozwi mpo azalaki mozwi yambo ete apesa eteni ya zomi (Genèse 13/1-3).
- Abraham azwaki eteni ya zomi na biloko na ye moko kasi na biloko oyo abotolaki sima ya bitumba (Ba ebele 7/4).
- Abraham apesaki eteni ya zomi na mobateli mpate moko to eklezia moko te kasi epayi ya Malkisedek oyto azali elilingi ya Yesu Kristo
- Lisusu, Abraham azali elilingi ya tata, azwi lisusu esika ya babateli mpate oyo basengeli koleyisa ba mpate. Soki tokozwa ndakisa y'Abraham, babateli mpate nde bakoki kopesa eteni ya zomi kasi ba mpate na bango te.

- **Abraham apesaki eteni zomi kaka mbala moko**

Ba bateli mpate oyo bazali kozwa eteni ya zomi bango nde Melkisedek ? Soki bazali kosenga bino eteni ya zomi, boyeba ete bosengeli kopesa kaka mbala moko ! Lisusu, bosambela ete Melkisedek abimela bino lokola abimelaki Abraham mpo na kopesa ye eteni ya zomi !

Tala moko ya mikapo oyo bato oyo basengaki eteni ya zomi balingaka mingi ! *«Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison ; et éprouvezmoi en cela, dit l'Éternel des armées : si je ne vous ouvre pas les écluses des cieus, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure»* Malaki 3/10

Soki toyekoli mokapo oyo malamumu, tokomona eloko moko ya kosepelisa makasi. Bokundola ete ezali na balolenge mineyi ya eteni ya zomi na nse ya mobeko. Lolenge nini ya eteni ya zomi elobelami na mokapo oyo ya Malaki ?

«Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les lévites lorsque les lévites paieront la dîme ; et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor...» Néhémie 10:38.

Mokapo ya malaki etali eteni ya zomi oyo balewi basengelaki kofuta kasi oyo libota asengelaki kofuta te ! Na yango, Malaki apemalaki makasi ba lewi oyo bazalaki kofuta eteni ya zomi ya eteni ya zomi ! Na bongo bilakeli mabe oyo Malaki asakolaki , oyo mpe « bato na nzambe » mosusu bazali kosakola na ntina na basusu lelo oyo mpe bazali kokoba kofutisa bandimi na mikolo na biso , etali bandimi te kasi batambwisi bango moko.

Babateli mpate bazali kino kolobaka ete Yesu ateyaki eteni ya zomi mpe bazali kosalela na bongo mikapo oyo

«Mais malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont là les choses qu'il fallait faire, sans néanmoins négliger les autres» Luka 11/42

«Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là» Matayo 23/ 23

Na kotangaka mikapo oyo, tozali komona ete Yesu apemelaki bafalisai mpo bazalaki kotia pembeni oyo ezali motuya, elingi koloba boyengebene, bolingo ya nzambe, motema mawa mpe bo (fidélité). Nzoka nde, Yesu azalaki koloba lisusu ete esengelaki te kolongola kofuta eteni ya zomi.

Lolenge nini kolimbola likambo wana?

Yambo ete akufa, Yesu oyo anotamaki na nse ya mobeko (ba Galatia 4/4) azalaki kozongisa baton a mobeko. Na bongo, apesaki moto na bozwi toli akokisa malako (Luka 18/18-20) mpe asengaki moto na maba oyo abikisaki akende na tempelo kopesa makabo mpo na kopetolama (Matayo 8/1-4). Na yango, esengeli ete mibeko etali misala ya tempelo mpe milulu etosama kino lisekwa na ye.

Wuta ntango Yesu alobaki « nionso ekokisami »(Yoani 19/ 30), mibeko wana nionso ezalaki lisusu na ntina moko te mpo nkolo akokisaki yango .

«Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes; je ne suis pas venu abolir, mais accomplir» Matayo 5/17

Ntango Yesu alobaki na ba falisai na Matayo 23/23 : «.. », wana elingi koloba ete ba klisto basengeli kofuta eteni ya zomi ? Ata moke te mpo Yesu azalaki koloba epayi ya ba falisai kasi na baklisto te. Bokeseni ya ya ba falisai ezalaki nini ?

Bazalaki komimona bango moko lokola « babulisami na mobeko ».Yesu azalaki bongo kolobela bato oyo bazalaki komikumisa kotosa mobeko nionso kozanga kotia pembeni boyengebene mpe bolingo ya nzambe. Maloba ya Yesu na ntina etali eteni ya zomi ezalaki kotala bayekoli na ye mpo ete asengaki bango te kofuta yango.

Kati na kondimana ya kala, libwa likolo ya zomi (9/10^e) ya eteni ya zomi ezalaki mpo na ba lewi mpe moko likolo ya zomi (1/10^e) etikali ezalaki ya nzambe. Lelo oyo, na nse ya kondimana ya sika, nkama likolo ya nkama nionso oyo tozwami na yango ezali ya nzambe.

Ntango tozali kozwa lifuta na biso, tosengeli kofuta mayi , lotiliki , baposa mosusu ya libota mpe sima kosenga epayi ya nkolo lolenge ya kosalela mbongo oyo etikali mpo nionso ezali ya ye.

4. Lisese ya vinyo mpe bibulubulu

*«Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager, nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit : Suis-moi. (Lévi) laissa tout, se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. **Les pharisiens et leurs scribes** murmuraient et disaient à ses disciples : **Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?** Jésus prit la parole et leur dit : **Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Ils lui dirent : Les disciples de Jean, comme ceux des Pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit :***

*Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours là. Il leur dit aussi une parabole : Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit ; autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du **vin nouveau** dans **de vieilles outres** ; autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues ; mais il faut mettre le vin nouveau dans **des outres neuves**. Et personne, après avoir bu **du vin vieux**, n'en veut du nouveau, car il dit : **Le vieux est bon**» « « Luka 5/27-39*

Ba falisai bamitungisaki na makanisi na bango komona Yesu kolia epayi ya Matayo, esika moko na bafutisi mpako mpe basumuki. Na yango, bafutisi mpako bazalaki bayuda oyo bazalaki kokongola mapako epayi ya bandeko na bango mpo na litomba ya baloma oyo bazalaki koyangela likolo na bango. Mosala oyo ezalaki malamumu te na miso ya bayuda mpo ezalaki kaka bobele te mpo mpaku eazalki kokende epayi ya bayangeli na bango kasi koleka lisusu, bafutisi mpako bazalaki kozwa ndambu mosusu ya mbongo mpo na bango moko (Luka 19). Bafalisai mpe bato na mibeko (scribes), lokola balingaki ata moke te kozala na boyokani na bafutisi mpako, bazalaki kutu kopusana pembeni na bango te mpo bazalaki komona bango lokola bato bazalaki koteka ekolo. Lokola ezalaki momesano na ye, Yesu ayanolaki bango na masese.

- Vinyo ya kala : kondimana ya kala to mobeko ya Mose
Na kolandisama ya makambo oyo lisese oyo epesamelaki, vinyo ya kala ezali komonisa mobeko ya Mose to kondimana ya Sinai oyo epesamaki na Yisraela mpe ezalaki na malakisi nkama motoba na zomi na misato.

Na ngomba ya Sinayi, nzambe apesaki epayi ya Mose biteni mibale ya libanga oyo likolo na yango ye moko akomaki mibeko zomi. Mibeko oyo ebikisamaki na sima na mibeko nkama motoba na misato mosusu nionso esangisaki mobeko ya nzambe. Mpo na koyekola yango na pete, ekabolamaki na biteni misato : mibeko etali bizaleli, mibeko etali misala ya tempelo mpe milulu mpe mibeko etali lolenge ya kofanda kati na mboka to boyokani na bato mosusu.

- Bibulubulu ya sika : bafutisi mpako mpe basumuki
Bibulubulu ya sika ezali komonisa ba futisi mpako, miyibi mpe bandumba oyo nzambe azali kokangola mpo na kosalela ye. Mbala mingi bazalaki bato oyo bazangi koyekola, babesamaki te na bonkoko ya biyamba ya bato mpe basalelami na ba ntango ya nsuka mpo na kosakola liloba mpe kokangola bakangami.

« *Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés : il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup*

de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages ; Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort ; Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu » I Bakolinti 1/ 26-29.

- bibulubulu ya kala : ba falisai

Bibulubulu ya kala na ntango wana ezalaki ba falisai, bato mibeko mpe batumbi mbeka. Na mikolo na biso, ezali batambwisi baklisto oyo bakangami na mateya ya boyekoli makambo ya nzambe mpe na ba kombo ya lokumu na esika ete bakangama na nzambe mpe na lobiko ya milimo.

- Vinyo ya sika: kondimana ya sika

Mokanda ya ba ebele etalisi biso ete Yawe abombaki wuta kala kondimana ya sika mpo na bandimi ya motema peto oyo bandimi mosala ya ekulusu. Mokomi na yango azali kotanga polele lisakoli oyo epesamaki na Yilimia na mobu nkama motoba na ntuku mibale na sambo liboso ya Yesu Kristo.:

*«Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda **une alliance nouvelle**, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte ; car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucie d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : **Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant : connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux ; parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés**» Ba ebele 8/8-12(Yilimia 31/ 31-34)*

Na kosalaka boyokani ya sika, nzambe atangi polele ya liboso kala. Nzoka, oyo ezali ya kala, enuni, ekomi pene ya kobunga (Baebele 8/ 13)

Basusu kati na bato oyo bayekoli makambo ya nzambe bamonaka ete kondimana oyo ebengami « sika » ezali bobele kobongolama ya kondimana ya kala mpe balingaka kutu te kosalela liloba « kondimana ya sika ». Nzoka, mokapo oyo ya biblia elobi na biso malamumu ete nzambe alaki kosala kondimana ya sika mpe abengi oyo ya liboso kala.

Masiya ayaki mpo na kokokisa mpenza mobeko kasi lisusu mpo na kolongola bozangi kokoka ya kondimana ya kala na ntina ya kobandisa kondimana ya sika kasi kobongola yango te to koyeisa yango sika.

Tala oyo mokanda epayi na ba ebele elobi , na ntina na yango : « *«Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ? Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel : car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable ; car ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit : le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas : tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente»*» Baebele 7/ 11-22

Mokapo oyo ya ntina ya liloba ya nzambe ezali kokata likambo ya kondimana ya sika. Ezali na ntina mingi alobela liboso baklisto babotami na baebele oyo bazalaki kosangisa mobeko na ngolu. Yango wana mokomi ya mokanda ya ba ebela zali kobenga baklisto , oyo basengelaki kozala balakisi ya liloba wuta kala , babima kati na (camp).

« *«Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide»* Baebele 5/12

«*Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre»* « Baebele 13/13

Liloba « camp » na mokapo oyo ewuti na ki hela « parambole », liloba oyo ezali kolobela lingomba ya bayuda ya kala kati na yango baklisto ya bayuda bamikotisa.

Lelo oyo, emonisi lingomba ya boklisto epengwi, oyo efandisami na mobeko ya Mose, boloko oyo ezali kopekisa bana ya nzambe mosusu kozala na bonsomi kati na Kristo.

Oyo bato mingi basosoli te, ezali ete miboko ya mobeko ya Mose ebongwana. Bonganga ezali lisusu ya « lewi » te, libaku oyo epesamelaki bobele bakitani ya

lewi, kasi ekomi « ya mokili mobimba » kolandisama na bonganga ya Melkisedek.

Bonganga oyo ezali bongo kosalelama epayi ya baklisto nionso kozanga bokeseni.

Na mawa nionso, na liwa ya bantoma ya suka, basusu kati na « ba tata ya Eklezia », mingi mingi Ignace y' Antioka, Tertullien, Clément ya mboka loma, mpe Cyprien ya mboka Carthage, bazongisaki bonganga ya lewi. Batumbi mbeka, na nse ya kondimana ya kala, bazalaki bobele bango moko balimboli ya mobeko mpe bobele bato oyo bazalaki, elongo na basakoli, kokokisa mikumba ya balobeli kati na nzambe mpe libota. Lolenge moko na bakitani y'Alona oyo bazalaki kolandisana bonganga ya tata epayi ya mwana, masanga ebele ekambami na mabota oyo ezali kosala lolenge moko na bonganga ya kokitana.

Na boye, kotambwisama ya lisanga ekomi likambo na maboko ya etuluku ya bato batiami pembeni, ba oyo lokola ba lewi, bazali kozwa makabo mpe eteni ya zomi epayi ya bandimi, bazali kopambola bana babotami , bazali kolata bilamba ya banganga nzambe , bazali kokula bonganga mpe basangani na lisanga ya babateli mpate.

Kondimana ya kala, oyo ebengami lisusu « mobeko ya mokanda ya mosuni », ezali kotelemela kobanda ntango oyo kondimana ya sika, ya ngolu, etambwisami na bomoyi ekobungisama te.

Mokanda oyo eleki ekweyisamaki mpo na bozangi makasi na yango mpe bozangi ntina na yango na litomba ya elikia malamumu oyo masiya akotisaki.

Yesu, motumbi mbeka mokonzi ya sika, azali bongo mobateli ya kondimana Ya malamumu koleka. Kondimana ya sika emonani koleka mpe ekokisami koleka ba kondimana nionso eleki. Efandisami bobele likolo ya mbeka ya Kristo mpe ezali kopesa, kolandisama na kondimana oyo esalamaki elongo na Abraham, esengo ya libela libela ya sikolami nionso. Ezali ya suka, ekolongolama te mpe esengi epayi na moto eloko mosusus te kaka kondima na ye.

5. Suka ya mobeko ya Mose

«Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels, et imposées jusqu'à un temps de réforme» » Ba ebele 9/10

Na kotala mokapo oyo, mobeko ya Mose epesamaki na makasi kino ntango ya kobandisama, elingi koloba kino koya ya masiya oyo asengelaki kopesa bomoyi na ye mpo na kobongola (restaurer) bato. Mobeko oyo ezalaki kosakola liwa ya Yesu Kristo mpo na kopetola masumu ya bato na ntina ya kosikolaùma ya libota ya bato.

Yesu atalaki yango ye moko: “*«Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir»*

“(Matayo 5/17). Na mokapo oyo, ezali likambo ya mobeko na ntina etali milulu mpe mosala ya tempelo oyo ezalaki kosakola mbeka ya Yezu Kristo mpo na kopetola masumu. Na yango, ba mbeka nionso ya ba niama na nse ya mobeko ezalaki bobele elilingi ya liwa ya Yesu, mwana na pate ya nzambe oyo azali kolongola lisumu ya mokili (Yoani 1/29).

Liloba (verbe) « kokokisa » na mokapo oyo, « pleroo » na grec, elimboli lisusu « kosukisa ». Mosala oyo ekokisami ezali mosala oyo esili. Kristo ayaki mpo na kosukisa mobeko na ntina etali milulu mpe misala ya tempelo oyo ezalaki kosakola mbeka na ye.

Mbeka oyo lokola esalami, azali lisusu na ntina ya kobandela yango te mpo mosala ya ekulusu ezali ya kokoka. Na yango, Yesu alobaki na ekulusu « nionso ekokisami » (Yoani 19/ 30).

«Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes» » Luka 24/44

«Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions ; il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié» « Ba efezo 2/15-16

« Il a effacé l'acte (la loi cérémonielle) dont les ordonnances (observation du sabbat, dîmes, fêtes de l'Eternel...) nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix» Ba kolosai 2/14

«Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient»
« Baloma 10/4

- Mibeko mikweyisamaki

(eteni ya zomi, sabata, ba mbeka ya ba niama , ba feti..)

« kondimana ya liboso ezalaki bongo na mibeko na ntina etali losambo , mpe mongombo yam abele” *«La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, et un sanctuaire terrestre»* Ba ebele 9/1

Mbeko ezali nini ? Kolandisama na kotambwisami ya makambo, mibeko mizali kosalelama na masengami nionso na ntina etali ba feti sambo ya YAWE (Exode 12 ; Nombres 9 ; 2 Chroniques 35/13 ; Néhémie 8/18 ; Lévitique 23), kosalela sabata (Ezéchiel 20 : 11-12), kogumbamela na tempelo (Ezéchiel 43/11, 18 ; 44/5), ba mbeka ya ya ba niama (Lévitique 5/10 ; 9 : 16 ; Nombres 15/ 16, 24 ; Nombres 2 ; Esdras 3/4) mpe biteni ya zomi.

Nzambe azalaki kosenga na bayuda batosa mibeko oyo apesaki na Mose mpo na Yisraele mobimba(Malaki 4/4)

«Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption» Galates 4:4.

«Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions ; il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix» Ba efezo 2/15

Liliba « ekweyisami », na kihela « katargeo », elimboli « kokomisa ya kozanga mosala”. Yango wana ntoma Paulo akomaki : *«Il (Jésus) a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix»* Ba kolosai 2/14

Mibeko , miye mikweyisamaki na Kristo na ekulusu , mikatelaki bato etumbu mpo kozanga kotosa yango ezalaki komema elakeli mabe mpe kufa. Mbeka ya masiya ekokisaki masenginia ya bosembo ya nzambe mpe na yango, mobeko ekokisamaki (Ba kolosai 1/12-14). Lokola ekokisaki mokano na yango ya ntina, ekomaki na ntina te kobanda ntango wana mpo mbeka ya nkolo ezali ya kokoka. Na yango, Yesu asikolaki biso, alimbisaki biso, abikisaki biso na bokono mpe akangolaki biso na elakeli mabe ya mobeko na kokokisaka mibeko na ntina etali misala ya tempelo mpo ete totosa mibeko etali lolenge ya komitambwisa (Ba efezo 2/10, Ba galatia 3/13). Yango wana , etumbu ezali lisusu te mpo na ba oyo nionso bazali kati na Yesu kristo(Baloma 8/1-2)

«Dès lors, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat : tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ» « Bakolosai 2/16-17

«Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient» Baloma 10/4

Mpo na nini bongo kozongela lisusu makambo ya kala mpe mibongwani nzonka nde kati na Kristo, topambolami na lipamboli nionso ya molimo na bisika ya likolo(Ba efezo 1/ 3) ?

- Mibeko na ntina etali makambo ya tempelo misengelaki kowumela lisusu ? Mobeko mpe masengami na ntina etali eteni biteni ya zomi, ba mbeka ya ya baniama, ba feti ya kopetolama mpe ba sabata, miye mizalaki kosalelama mpo na losambo kati na tempelo, mizali lisusu na ntina ya kosalelama te. Mitiamaki mpo na mwa ntango moke kino bozongisami ya bomoko ekoki na nzela ya mbeka ya mwana na nzambe.

« *«Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent»* Matayo 27/50-52.

Elamba oyo ekabolaki esika mosantu na esika eleki mosantu, epayi motumbi mbeka monene azalaki kokota mokolo ya bopetolami, ekabwanaki ntango Kristo apetolaki masumu (Exode 26/31-37). Likambo ya monene oyo etie bokwabani kati na milulu ya kala mpe oyo ya sika ebandaki wuta kobakama ya nkolo na ekulusu. Mbeka ya Yesu Kristo efongolaki nzela ya sika mpe ya bomoyi kopesaka nzela na baye banso bakondima mosala ya ekulusu bakota na boyokani ya sika na Yawe mpe bakotisama na boye na bozalani ya nzambe , kozanga kopesa mbeka mosusu bobele oyo ya masiya mpe kozanga bonganga mosusu bobele oyo ya ye(Baebele 9 mpe 10).

Ata bongo, bandimi bakoki kokotisa lisusu bango moko elamba oyo ekozipa mosala ya ekulusu. Elingi koloba mpenza ete, ezali likambo ya kokotisa elamba ya sika kati na tempelo emonani te, kasi ezali elamba ya molimo oyo ezali koboma miso mpe epekisi baklisto komona nkembo (gloire) ya nzambe. Elamba ezali kozongisama ntango nionso mibeko ya biyamba mizali kotiana likolo to kozwa esika ya nsango malamumu.

Na ntina wana , bibongiseli ya biyamba miye mizali kotinda baklisto na makasi na kotosaka mibeko mileki mpe mizali kokunda mibeko ya biblia , mizali kozongisa baye bazali kotosa yango na nse ya mibeko.

Kotiana ya etuluku ya bato likolo ya bandimi, ya yenga lokola mokolo ebongisami mpo na nkolo, makabo mpo na mosakoli mpe botondi nkolo, biteni ya zomi, bandako etongami na bato lokola ba tempelo mpe bilamba ya banganga nzambe, miwuti solo na biblia, kasi mikoki kosalelama lisusu te. Lisusu, bibongiseli oyo bizangi boyokani na (simplicité) ya nsango malamumu mpe mizali kopekisa baklisto bakota kati kogumbamela ya solo.

Yango wana , molimo ya bato oyo bazipami na bilamba na nzela ya lingomba ekoki kosolola libombami ya kristo te. *«Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ; mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté»* 2 Bakolinto 3/14-16

Lokola tozwi molimo ya nzambe, tozali sasaipi na mayoki efongwami, mpe tokoki kotala, lokola na nzela ya kitala tala, nkembo ya nkolo oyo kongenga

ezali kokola ntango nionso. Nkembo oyo emonisami na kondimana ya kala ezali bokokani moko te na oyo ya kondimana ya sika. Mpo ete soki oyo ezali ya ntango moke ezali na nkembo, lolenge nini nkembo ekoki kozala mpo na oyo ekowumela seko na seko ! Toluka kaka komibulisa mpe kogumbamela Yawe lokola liloba ya nzambe ezali kosenga biso. Yango wana esengeli libonza ya bomoyi na biso mobimba mpe komikitisa mobimba epayi ya nkolo , oyo ezali liboso na nzambe , na motuya koleka bambeka ya kondimana ya kala.

- Mobeko ya Mose ezalaki elilingi ya makambo oyo ekoya sima

*«En effet, la loi, qui possède **une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses**, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection»* Baebele 10 : 1

Awa ezali likambo ya mobeko etali losambo oyo ezalaki kosakola boyei ya masiya. Kati na mokapo oyo, liloba « elilingi », « skia » na kihela, elimboli elilingi oyo ebwakami na eloko moko mpe kotalisa lolenge ya eloko yango. Mobeko mobimba ezalaki bobele elilingi ya makambo ekoya sima.

- Mobeko ya Mose ezalaki molakisi

«Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur» Bagalatia 3/23-25.

Epmayi ya ba hela, molakisi azalaki mowumbu oyo abongi na kotielia motema epayi ya nani bazalaki kopesa mokumba ya kokengela bana. Asengelaki kotambola na bango elongo, kokengela na ntina etali bomoyi na bango mpe bizaleli na bango, kasi lisusu kobatela bango, kotika bango na eteyelo mpe kozongisa bango na ndako. Molakisi azalaki na mokumba ya kobatela mwana kino akokoma mokolo. Mosala na ye ezalaki kosuka kino ntango mwana akomi mokolo mpe na makoki ya kosala mosala ya tata na ye. Ntoma Paulo azali kokokanisa bongo mibeko na ntina etali losambo na molakisi oyo amemaki biso epayi ya Kristo, mosikoli na biso. Mibeko oyo misukaki na liwa ya Kristo na ekulusu. Kobanda ntango wana, molimo mosantu azwi mosala wana mpe azali kotambwuisa biso kati na solo nionso (Yoani 16).

«Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde ; mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes

fiis, Dieu a envoy  dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! P re ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi h ritier par la gr ce de Dieu» Bagalatia 4/1-7

Mpo ete baklisto mingi basosoli malamumu te mosala ya ekulusu, bazali kokoba kokangama na mobeko kozanga koyeba bazali banani kati na kristo mpe bomengo ya ebiangeli ya nzambe. Mobeko ekomaki mpo na bango boloko oyo ezali kopekisa bango kokoma ba mikolo kati na molimo mpe kokoma bato oyo bakoki na kristo.

I- MABONZA NA NSE YA MOBEKO

Kati na tempelo, batumbi mbeka bazalaki kopesa epayi ya nzambe lolenge mitano ya ba mbeka oyo ezalaki nionso bililingi ya Kristo mpe mosala ya kosikola.

- (holocauste) ezalaki elilingi ya nkolo oyo amikabaki kozanga litono epayi ya nzambe mpo na kopetola mabunga ya moto mosumuki. Mbeka oyo ezalaki kosakola libonza ya Kristo, mbeka ya kopetola masumu mpo na bandimi oyo bazali na makoki moko te ya kotosa mokano ya tata.
- Libonza ya (farine) ezalaki elilingi ya komibonza oyo modimi asengelaki kobika mikolo nionso na ndakisa ya Yesu. Kokoka ya fololo ya fufu oyo ya pembe makasi ezalaki kolakisa bokati kati mobimba ya ezaleli ya nkolo oyo azangi mbeba to kolekisa. Moto ezalaki elilingi ya bampasi oyo Yesu andimaki kino liwa. Mpaka ya malasi ezalaki kokundola malasi ya solo kitoko ya bomoyi na ye oyo esopanaki liboso ya nzambe. Mafuta, oyo esanganaki na libonza , elimbolaki mbotama ya kokamwa ya Yesu klisto na nzela ya molimo mosantu.

(Matayo 1/18-22)

Libonza oyo basopeli mafuta ezalaki elilingi ya Kristo, mopakolami na molimo mosantu (Luka 4/ 16-21). Mungwa ezalaki elilingi ya pimbo ya solo oyo ezali na makoki ya koniata mosala ya kobebisama na nzela ya mabe. Etumbelo (four) ya moto ezalaki bampasi ezangi komonana ya Kristo mpe kotutisama na ye ya motema. (Baebete 2/18). Kikalungu, mpo na yango, ezalaki elilingi ya mpasi oyo ya polele mobikisi amonaki.

- Mbeka ya botondi nzambe ezalaki elembo ya bomoko ya mondimi na nzambe. Tosimba ete koponama ya ba mbeka ezalaki likambo etali mo yisraela (ngombe ya mobali, mwana na mpate, to ba pigeons (tourterelles) mpe ekokaknaki na makoki (possibilit s) ya mogumbameli nionso. Na yango, motuya ya baniama ezalaki na ntina mpenza te likolo na lolenge ya mbeka.

Makambo mike mike na ntina etali mbeka ya botondi nzambe ezalaki komonisa ba lolenge ya bomoko ya moto oyo asikolami elongo na nzambe na nzela ya

Yesu Kristo. Ba lolenge mibale oyo ya bambeka ezalaki na makomami te « ya solo kitoko epayi ya Yawe » mpo esalelamaki mpo na kopetolama ya lisumu. Ezali mbeka mpo na lisumu oyo ezalaki kobeta nsete na bomoto ya mosumuki ya mopesi mbeka mpe na mbeka ya (culpabilité) oyo epesamaki mpo na kofuta misala ya mabe moto asalaki. Mosumuki oyo abongoli motema asengeli mpenza kopesa mbeka oyo mobeko eazalaki kosenga mpe, na mabaku mosusu, kotubela libunga na ye. Kopetola lokola ekokisami, bolimbisi ekoki bongo kopesamela ye.

Ezalaki lisusu na libonza ya kimia (« schelem » na ki ebele) oyo ezalaki moko ya mbeka ya botondi nzambe oyo ezwami mbala ya yambo na mokanda ya Exode 20/24. Libonza oyo ezalaki elilingi ya mosala nionso ya Kristo oyo ezalaki kopesa kimia epayi ya mondimi. Na yango, nzambe apesaki kimia bobele na nzela ya YESU Kristo (Ba kolosai 1/20 ; Baefezo 2/17). Lokola tomonaki yango, mobeko ebongisaki mabonza oyo ebongi na ntina ya kosimba bomoko mpe kimia kati na nkolo mpe libota na ye na kozelaka mbeka ya kokoka ya Yesu Kristo. Nzoka nde, bato oyo balobi ete bazali kosalela nzambe, batumbwuisami na molimo ya lokoso kozanga komekama, bazali kosenga na makasi nionso epayi ya baklisto kopesa mabonza ya sika oyo, tokoloba lisusu na ntina na yango , ezali moboko moko te kati na biblia.

II- MABONZA OYO BASAKOLI YA LOKUTA BABIMISI

Ba miyibi ya nsango malamumu bazali na momesano ya kobongola makomami na litomba na bango mpo na kolimbola ntina ya kozwa mabonza oyo eyebani te kati na biblia. Tokotanga bobele mwa bandakisa.

Libonza ya mosakoli to molakisi « *«Il lui répondit : Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré ; tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur : Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül : Voici que j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent ; je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin»* I Samuel 9/6-8

Na bolandisami ya mokapo oyo, tozali komona esika moko te Samuel azwaki to andimaki mosolo yango kasi , abengisaki Saul na mosali na ye na mesa mpo na kolia malamumu.

«Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier : Sers la part que je t'ai donnée en te disant : Mets-la de côté. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Et

Samuel dit : Voici ce qui a été réservé ; mets-le devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là» I Samuel 9 / 22-24

Biblia elobeli lisusu lisolo ya Namana. Mokonzi oyo ya basoda ya mboka Syrie, na kolukaka lobiko, akendaki epayi ya mosakoli Elisée na libonza malamumu. Moto na nzambe aboyaki likabo oyo kasi mosali na ye Guehazi, lokola babateli mpate mingi, awelaki kosenga libonza oyo kokosaka ete Elisée abongolaki makanisi. Ezalali oyo ya lokoso mpe lokuta epesaki nzela ete kanda ya nzambe ekitela mosali ya Elisée. Na bongo, azwaki maladi ya maba oyo ezalaki epayi ya mokonzi ya ba soda ya mboka Syrie. (II Rois 5)

«Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne» Bagalatia 6/6

Lokola ezali momesano mbala mingi, mokapo oyo elimbolami kolandana na makambo oyo elobelami te , na koyebaka to na kozanga koyeba mpo na kosenga baklisto na makasi kosunga balakisi na nzela ya mosolo to ya biloko. Nzoka soki tokobi kotanga kino na nzela ya zomi , tokomona ete ekomami lisusu :

«Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi».

«Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques» Baloma 12 :10

Liloba « bolamu » na nzela kotanga ya zomi ezali liloba moko na oyo elobami na nzela kotanga motoba ; ewuti na liloba « agathos » na kihela oyo elimboli « libaku » to lisusu « lokumu ». Basantu babengam na kokabola biloko na bango bamoko epayi na bamosusu. Balakisi basengeli ata moke te kosenga lifuti epayi ya bandeko mibali mpe basi mpo mabonza esengeli kopesama lolenge moto aseveli na bolingo mpe kondimisama.

««Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit : Tu n'emmuseras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire» 1 Timothée 5/17-18

Tala lisusu ndakisa moko ya malamumu ya mokapo ebongolami na batekisi ya bikwamaoyo bazali kotambola na ba eklezia mpo na kokomisa baklisto babola. Ba mingi bazali koloba ete babongi na kozwa lifuta mpo bazali koteya, kobondela mpo na bato mpe kobembuka mpo na kosakola nsango malamumu. Bazali kobosana ete na mokapo oyo, mosali akokanisami na ba ngombe. Ba niama oyo bazalaki bawumbu, bakingisamaki mibale mibale na ekanganeli mpo

na kobalola mabele ya bilanga eponami na nkolo na bango oyo azali na ekateli nionso na esika na bango.

Na mokapo oyo epesami likolo, Paulo azalaki bobele kokundola epayi ya Timothée liloba ya nkolo na luka 10/1-12. Na nzela ya kotanga ya mineyi, Yesu azalaki kosenga epayi ya bayekoli oyo atindaki bazwa mosolo te (elilingi ya mosolo ebombami na banque) mpo esengelaki ete batia elikia bobele epayi na ye.

Tosimba ete ezali likambo ya basali kasi ya « bakonzi ya kompani » te oyo basengelaki komizela mobimba epayi ya nkolo mpo na kofutama. Kutu , biblia elobeli biso nini na ntina ya lifuti ya basali ?

*«Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Que la paix soit sur cette maison ! Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous. **Demeurez dans cette maison là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera ; car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous**» « Luka 10/5-9*

Lifuti ya mosali ezali kaka esika ya kolala mpe elamba ya kozipa !

- Laodika mpe mateya ya kofuluka

«Je connais tes oeuvres : tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies» Apocalypse 3/15-18

Ata bomengo na ye ya biloko, nkolo alobaki polele epayi ya eklezia ya Laodika ete azalaki mobola, mokufi miso mpe bolumbu mpo motema na ye ekangamaki na ye te.

Bato oyo bazali kobongola liloba ya nzambe mpo na kosepelisa bamposa na bango ya lokoso bazali ba (representants) malamumu ya eklezia ya laodika. Bazali komonisa epayi na bato ete mikakatano ya bozangi mosolo mizali elembo ya elakeli mabe. Na malakisi na bango ya lokuta, bazali ko (culpabiliser) baklisto oyo bazali na bozwi mingi, kotindikaka bango na kozwa baniongo mpo na kolona ntango nionso na lotomo na bango.

«Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la

perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre» Bafilipi 3/18-19.

Na malakisi na bango ya bademona, bato oyo bakomi banguna ya ekulusu. Bazali koteya kobongola motema te, kobulisama te, bozongi ya masiya te, kobanga nzambe te, koniokolama te... Bazali na ntina ya bisakweli ya biblia te mpo na ntango ya nsuka mpe na esika ete bakebisa Eklezia, bazalaki koleyisa yango, kotondisa yango na mafuta mpe kolalilasa yango na masapo ebongisami malamumu. Bantoma Paulo mpe Petelo (mingi mingi na 2Petelo 2) bakebisaki biso mpo na bangombolo oyo bakoti kati ya ba mpate(bergerie).

Na mikolo na biso, eklezia ya laodika emati makasi. Mpo na kondimisama na yango, ebongi komona komatisama ya ba « ndako nzambe ya minene mpe ya bato ebele » na lolenge ya bato na Amerika oyo emonisami lokola bandakisa na oyo etali bolongi ya molimo. Mosika ya kozala basali mpamba, batambwisi ya masanga oyo bakokani mpenza na bato monene ya bozwi ya mokili. Bamikotisi kati na bomoyi ya lokumu ezangi komekama mpe bamipekisi eloko moko te : bilamba etongami na batongi (couturière) yalokumu , mituka ya lokumu , bandako ya minene, ba mpepo ya bango moko... Bazali kobika lokola bakonzi minene oyo bazali kosalela bango na esika ya kolanda ndakisa ya Yesu Kristo oyo ayaki mpo na kosalela bato. (Matayo 20/28)

Tobondela mpo ete nzambe atelemisi basakoli ya malamumu oyo bazali kotambola na kobulisama lokola David Wilkerson, Osborn, Séverin Kacou mpe ba mosusu mpo na kotelemela mosala ya basakoli oyo ya lokuta.

Ba bateli mpate mingi bazali kosenga epayi ya baklisto libonza ya botondi nzambe na ntango ya mabala na bango, ya kopambola bana, ya mokolo ya mbotama na bango to lisus na ntango bazwi mikanda ya bosilisi kelasi. Kasi kondimana ya sika elobi nini mpo na libonza oyo ?

III- MABONZA NA NSE YA KONDIMANA YA SIKA

1. Mabonza ya botondi nzambe

Na bokeseni na biteni ya zomi mpe mibeko lolenge ne lolenge ya misala ya tempelo, mabonza, mpo na yango, esuki te na kondimana ya sika kasi ezwi lolenge mosusu mpe kosalelama ekeseni. Kati na kondimana ya sika, liloba «botondi nzambe », « charis » na ki hela, ebongwami na « kopesa merci ». Mpo ete Kristo asikolaki biso na motuya monene, nionso tokosala, tosengeli kosala yango na kopesaka ye merci lokola liloba ezali kosenga biso.

Mabonza na se ya mobeko mpe na se ya ngolu

Bilei : *«Et si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâces. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.»* I Ba korentien 10/30-31

Minoko ya sika : *«Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâces par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il : Amen ! A ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous»*« 1 Bacorentien 14/14-18

Minoko ya sika ezali bongo lolenge ya kopesa nzambe merci mpo na na mapamboli na ye.

Makabo ewuti apayi ya basantu : *««Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâces envers Dieu»* 2 Ba Korentien 9/12.

Kati na mokapo oyo, liloba « botondi nzambe » ewuti na ki hela « eucharistia » oyo elimboli « elambo », « kozongisa botondi », « kopesa merci »

Bayekoli bazalaki kokumisa nzambe ntango bazalaki kozwa mabonza ya bandeko na bango ya mibali mpe basi. Bazalaki kopesa nzambe merci te na kopesaka ye mosolo kasi bazalaki kotonda ye na libondeli.

- Libondeli : *« J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité »* « 1Timothée 2/1-2

Tosengeli kopesa nzambe merci mpo na bato nionso mpe kobondela mingi mingi mpo na ba oyo bazali kokamba biso mpo ete nzambe apesa bango bwania. Ezali malamumu na kosimba ete mabonza nionso oyo epesamaki na mosolo te kasi na biloko. Nzoka nde, tozali komona ete ba eklezia mingi ya ntango oyo, ezalai kaka kozonga na nse ya mobeko te kasi ezali kobimisa mabonza ya lolenge nionso oyo ezangi ata moboko moko na biblia te.

2. Nini tosengeli kobonzela nkolo na nse ya kondimana ya sika ?

- Libonza ya liboso nzambe azali kosenga ezali motema ya mondimi kasi mosolo na ye te. Nzambe atindaki mwana na ye ya likinda mpo na kokufa na

ekulusu na ntina ya kobikisa mitema ebungi nzela. Ezali ntina ete basantu bayeba ete mposa makasi ya nkolo ezali ya komona mitema mibongwani.

«Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager : je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait : O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé» Luka 18/10 - 14

Na lisolo oyo, mofalisai azalaki komikumisa mpo na mabonza na ye, biteni na ye ya zomi mpe misala na ye ya malamumu nzokande mofutisi mpako amikitisaki liboso ya nkolo. Nzambe alimbisaki (justifié) mofutisi mpako mpo na motema na ye ya kobongwana kasi mpo na mabonza na ye te.

Yango wana ntoma Paulo alobaki: *«Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien»* I Korinthien 13/3.

Bokoki kopesa bomengo na bino nionso epayi ya babola, kasi soki bozali na bolingo te, nzambe akondima libonza na bino ata moke te.

«Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur» Matayo 6/21. Soki nzambe azali bomengo na yo, na yango motema na yo ekokangama na ye kasi na biloko ya mokili te oyo ekobungisama. Kobanda ntango wana , oko sosola ete nionso oyo ozali na yango ezali ya nzambe kozanga kolongola eloko moko mpe ezali pete na kotosa ye.

«Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable» Baloma 12/1-2

Liloba « libonza », « thusia » na ki hela , ebongolami lisusu na “ mbeka”. Tomikundola ete biblia ezali kosenga tobonza banzoto na biso epayi ya nzambe lokola mabonza endimami. Lokola liboza ya holocauste na nse ya mobeko , bomoyi na biso esengeli kobonzama liboso mpe mobimba epayi ya nkolo. Na yango , kati na kondimana ya kala , libonza ya holocauste na nse ya mobeko ezalaki libonza ya solo kitoko, oyo etumbami mobimba na moto. Batumbi mbeka basengelaki te kolongola eloko moko mpo ete ezalaki ya nzambe na mobimba na yango.

«Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Lorsqu'un homme d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira une offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut ; il l'offrira à l'entrée de la tente de la Rencontre pour qu'il soit agréé devant

l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel ; et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront sur le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la Rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes ; et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel» Levitique 1/1-9

Okoki kopesa lolenge nionso ya mabonza mpe biteni ya zomi , kasi soki motema na yo ezali mobimba na nzambe te , libonza na yo ekozala pamba.

Biblia elobeli biso na ntina etali bayekoli ya Macedoine ba oyo bamipesaki nanu bango moko epayi ya nkolo liboso ya kopesa mabonza na bango. 2 Korentien 8/1-5

*«Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités : selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré : **ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté de Dieu**»*

*«Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens ; je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, **afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint**» Baloma 15/15-16*

Liloba « libonza » na mokapo oyo, « prosphora » na ki hela, elimboli « likabo » to mpe « mbeka ».

Bosimba malamuru ete bokoki kosomba kimia te, lobiko te, kokangolama to mpe kolimbisama ya masumu na bino te na nzela ya mosolo. Nzoka, okoki kosalela yango mosala malamuru mpo na lokumu ya nzambe.

- Libonza ya mosolo na biso mpe biloko na biso mabonza ezalaki kokende epayi ya nani na eklezia ya liboso ?

*«La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. **Car***

il n'y avait parmi eux aucun indigent ; tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres» « Misala ya bantoma 4/32- 37

Bato ya liboso oyo bazalaki kozwa mabonza ezalaki baklisto oyo bazalaki na bozangi, elingi koloba basi bakufela mibali mpe babola. Baklisto ya yambo bazalaki kofuta eteni ya zomi te kasi bazalaki kopesa mabonza kozanga kotindikama kolandisama na makoki na bango. Mosolo oyo ekongolamaki ezalaki kobombama na banques te, lokola tozali komona yango lelo oyo na ba eklezia mingi, kasi ezalaki kokabolama na lisanga na kotalaka bamposa ya bamoko mpe bamisusu.

«Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les Églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités : selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints» 2 Korentien 8/1-4

«Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité : dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence ; de la sorte il y aura égalité, selon qu'il est écrit : Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien» 2 Korentien 8/13-15

«Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâces envers Dieu. Vu la valeur de ce service, ils glorifient Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous» 2 Korentien 9/12-13

«Pour la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter vos dons

à Jérusalem ; s'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi» 1 Korentien 16/1-4

Lelo oyo , ba eklezia mingi ezalai kosalela mabonza mpo na kotonga ba ndako oyo ezali kosangisa bakufi kati na molimo na esika ete ba sunga ba santu lokola biblia ezali kosenga yango. Mikapo nionso ezali kolobela mosolo kati na kondimana ya sika ezali na boyokani na lisungi ya ba santu na ba mposa na bango. Na mawa nionso, babateli mpate mingi bazali kosenga na makasi nionso biteni ya zomi mpe mabonza mpo na kosomba ba ndako ya minene mpo na bango moko mpe mituka ya minene kozanga kokanisa na ntina etali bandeko mibali mpe basi oyo bazali na mpasi ya mosolo.

Bokeseni nini na Paulo oyo azalaki kokongola mosolo mpo na kosunga ba eklezia oyo azalaki na bozangi makasi : *« J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne» 2 Korentien 11/8*

Na yango , soki tondimeli biblia , ezali batata basengeli kobomba mosolo mpo na bana kasi bana te mpo na batata. Kasi mosolo mpo na kokende kopanza sango malamau ezalaki kowuta wapi ? biblia elobeli biso ete basi bazalaki kosunga lotomo ya nkolo Yesu Kristo na mosolo na bango mpe biloko na bango.

*« Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village ; il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres **qui les assistaient de leurs biens**» Luka 8/1-3*

Ba eklezia mpe ezalaki kosala lolenge moko mpo na Paulo : *« Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités ; selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints» 2 Corinthiens 8/2-4*

« Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai» 2 Korentien 11/9

Paulo alingaki kozala mokumba mpo na ndeko na ye mobali moko te, kasi eklezia ya Macédoine ezalaki kosunga na ye na nzela ya mosolo. Lolenge moko na ntoma Paulo , batindami mpo na kopanza sango malamau oyo babengami mpo na ntango nionso basengeli komizela epayi ya nkolo oyo akokokisa ba mposa na bango. Na yango , Nzambe azali na makoki ya kosimba mitema ya basantu mpo

na kosunga na nzela ya mosolo mpe biloko batindami mpo na kopanza sango malamuru oyo bazali kokende na mokili mobimba mpo na kosakola liloba ya nzambe.

«Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d’Apollon, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les oeuvres bonnes, pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit» Tite 3/13-14

Na ngambo mosusu , bampaka mpe babateli mpate oyo bazali kosala kati na masanga basengeli kosala mosala mpo na kopesa nzeala te na kobebisama to komizela ntango nionso epayi ya basantu.

3. Lolenge nini kopesa ?

- Na esengo !

« Ebongi moto na moto akaba ndenge akanaki; asala yango na motema mawa té to po batindi ye na makasi. Pamba té, Nzambe alingaka moto oyo akaba na esengo. Ezali ye pe moto akoki kopesa bino bomamu ya ndenge na ndenge ; boye tango nyonso bokobanda kotonda na biloko nyonso oyo bozali na yango posa , pe bokokoka kosala misala nyonso ya malamuru. Ekomama boye : “ ye apesaka bato bakelela makabo mingi ; bolamu na ye ekoumela seko.” Ezali Nzambe moto apesaka na mokoni mbuma ya kokona pe biloko ya kolia ; ezali ye pe moto akotondisa biso bino pe na bolamu , po yango ekoma lokola mbuma oyo bokokoka kokabela baninga. Ye akokomisa bino bato ya bomengo mingi , po bokoka kokabela baninga ; boye bato mingi bakobanda kopesa Nzambe mersi. Ya solo , mosala ya bolingo oyo tosalelaka bandeko bakelela , ekosepelisa kaka bango té kasi ekosepelisa pe Nzambe , po bato ebele bakozala kopesa ye mersi.”
2 BA- korentien 9/7-12

- Kolandisama na bozwi ya moto

« Pamba té, Nzambe asepelaka soki moto aluki kokaba na ndenge bomengo na ye ezali, oyo azali na yango té, Nzambe asengaka yang ope té. » 2 Ba korentien 8/12

Soki ozali na na ba Euros mokama moko mpe ozali na niongo ya moto moko ya mokama moko ya ba Euros , mpe na esika ete ofuta niongo , opesi mosolo na yo na lingomba , Nzambe akondima libonza na yo te. Akotala yango lokola « endimami te ». Pesa bobele oyo ozali na yango penza.

Kotika komikosama te na bato ya lokoso mpe ya mabe koleka , lokola ezali kosalama na ba eklezia ebele ya bato na molimo to ya makabo ya molimo , oyo bazali kosenga « bapesa na kondima , kondimaka ete Nzambe akofulukisa na mokama likabo na yo » ! Biblia elobi polele ete nkolo atalaka makabo ya lolenge wana lokola endimami te !

- Na kobombana mpe komitisa

«Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, afin d'en être vus ; autrement vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite ; afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement» MATIE 6/1-4

Ebongo lolenge nini tokoki kosambela na nse ya kondimana ya sika? Bobele na komibonzaka epayi ya Kristo lokola ba mbeka ya bomoyi ndenge liloba ya Nzambe ezali kosenga na Ba Romen 12/1:

«Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes ? Car vous avez été achetés à un grand prix ; glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu» “I Ba Korentien 6/19-20

Na Matié 5/17, Yesu alobi ete ayaki kolongola mobeko te kasi ayaki kokokisa yango. Ezali mobeko etali losambo, oyo na nse ya kondimana ya k'ala, ezalaki elilingi ya kufa mpo na kopetola masumu na nzela ya ba mbeka ya baniama(Luka 24/13-27).

Tala mpo na nini Yesu alobaki na ekulusu : « Nionso ekokisami” Yoani 19/30

Yesu asikolaki biso na kokokisaka mibeko na ntina etali losambo mpo ete totosa mibeko etali etamboli. (Ba efezo 2/10)

KOSUKISA

«C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage» Ba galates 5/1

Kobanda Adam akweisamaki, bato nionso bakomaki bawumbu ya lisumu, ba demona mpe bato mosusu. Kristo ayaki kosikola bato na miniololo nionso wana. Na nzela ya kofuta na ye mpo na kopetola masumu ya bato na ekulusu, lisumu mpe bokonzi ya molili ekweisamaki libela (Ba colossiens 1/13). Bonsomi ezali, lolenge malamumu ya kozala ya moto oyo asikolami na bowumbu mpo na kobika bolamu oyo azalaki kokoma te.

«Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair ; mais rendezvous, par la charité, serviteurs les uns des autres» Ba galates 5/13

Kolandisama na ntoma Paulo, baklisto nionso bazwaki kobengama ya Nzambe mpo na bonsomi. Ndenge moko na bana Israel oyo basikolamaki na nguyaya ya

Pharaon mpo na kosalela Nzambe na ngomba ya Sinai, baklisto basikolamaki mpo na kosalela nkolo.

Yesu azala eslaleli ya kosikolama na biso oyo Nzambe asakolaki na monoko ya mosali na ye Mose.

«Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte» Deuteronomie 18/ 17-19

Na mokapo oyo, Mose asakolaki koya ya mosakoli ya kobima lokola ye. Na yango, mosakoli oyo asengelaki kozala na mokumba ya kosikola libota ya Nzambe na bowumbu. Nzoka, mosakoli oyo asengelaki kozala bobele Masiya.

«Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi ; vous l'écouteriez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écouterait pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité» « Misala ya bantoma 3/22-25

«Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur» « Luka 4/16-19

«Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres» Yoani 8/ 30-36

Kristo, kotiaka pembeni molende ya ba Zelotes mpo na kosikola na makasi ya nzoto libota ya bayuda na nguya ya boyangeli ya roma, abandaki lotomo na ye na kosakolaka bonsomi ya molimo. Ayaki mpo na kosikola bato na bowumbu ya Satana, lisumu mpe mobeko.

- Satana : « *Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable* » Ba hebreux 2/14.

«Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix» Ba colossiens 2/15

- Lisumu : « *...sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché* » Baloma 6/6

- Mobeko : « *Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix* » Ephésiens 2:15.

«Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption» Galates 4:4-5.

«Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté» 2 Ba Korentien 3/17

Nzoka, bonsomi oyo Kristo apesi biso na ekulusu ezali kosalela ma na mobimba nionso te kati na masanga mingi mpo bakambi bazali kotia kokanga solo na bokangami.

«Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la clef de la science ; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient» Luka 11/52

Na mokapo oyo , liloba « fungola » elobami « kleis » na grec mpe elingi koloba « nguya » to « bokonzi ». Liloba “science”, mpo na yango, ewuti na grec « gnosis» mpe elimboli « boyebi ya makambo ya Nzambe mpe ya bomoyi ya boklisto ».

Nkolo Yesu Kristo apamelaki balakisa ya mobeko mpo ete balongolaki bokonzi ya makomami mosantu mpe bapekisaki bongo bayuda oyo balingaki kobika nzela ya kokutana na solo.

Na yango, balakisi ya mobeko batiaki liloba ya Nzambe pembeni mpo na kotika esika na mimesano na bango mpe bonkoko na bango(Matayo15 ; Malako 7).

Lelo oyo, bakambi baklisto mingi bazali kosala lolenge moko na bafalisai ya ntango ya Kristo. Bazali kobomba boyebi mpo na bango mpe bazali koboya ete baklisto bakutana solo mpo basikolama. Biblia elobelaki yango ete likambo oyo ekoya makasi koleka kino kozonga ya nkolo. Lipengwi oyo ekokotisama kati na

msanga mini mpe basakoli mingi ya lokuta bakokanga baklisto na boloko ya makanisi. Ata bongo, solo ekoyebana na bana ya nzambe ya solo oyo babongisami na lobiko.

Moto moko te, ezala bantoma, ezala basakoli, ezala babateli mpate, ezala bapalanganisi ya sango malamumu, ezala balakisi, soki bobele solo, ekoki kosikola bato. Solo oyo esimbami bobele na Yesu Kristo mpo ye moko alobaki : «*Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi*» » (Yoani 14/6)

Ba ntango ezali mpenza mabe, yango wana nkolo azali kobenga bato ya ekeke oyo babongola motema. Ba oyo bazali na mposa ya solo babengami bongo na kobima na Babylona mpe bisaleli na yango ya bomoto oyo ezali kofandisa bato kati na kokangama.

Nkolo azali kobongisa libota na ye na bozongi na ye, balotomo lokola oyo Eliya ekotelemisama mingi mingi mpo na kosakola konetwama ezali komonisama pembeni ya mwasi. Bato oyo, babimi na bisaleli ya bato, bakotambola lolenge moko te bamosusu mpe bakosakola sango malamumu ya solo oyo ekobimisa eklezia na mpongi ya lelo.

Mongongo ya kati kati ya butu ezali koyokana kati na bikolo mpo na kolamusa bison a mpongi.

«*Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre !*» Matayo 25 : 6

MIKANDA OYO ETANGAMAKI

BIBLIOGRAPHIE

Jacques A. Blocher et Jacques Blandenier :

«*Précis d'histoire des missions*

Volume 1 : L'évangélisation du monde»

Editions de l'Institut Biblique de Nogent.